

GLAS

LIST SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA

IZLAZI SVAKOG DANA OSIM NEDJELE

ZBOG NISIKIH TEMPERATURA
U BANJALUCI

KROVOVI NISU IZDRŽALI

● Krovovi na zgradama u naselju Karla Rojca, objektu E-7 na Starčevici — prokišnjavali su, prema mišljenju stručnjaka, zbog niskih temperatura i snježnih padavina, što je izazvalo određena oštećenja

● Do kraja februara trebalo bi da se utvrde štete, a stručnjaci da daju svoje konačno mišljenje

Strane 10 i 11.

POSILIJE NESRECE
KOD MINHENA

VOZAČ U PRITVORU

● U nesreći autobusa „Zagrebački transport“ koji je u blizini Minhena sletio u provaliju, živote izgubili Anton Kljajic iz Kotor-Varoša i Mladen Vasilić iz Zagreba ● Povrijeđeni, među kojima i Jelena Kriška iz Banjaluke, van životne opasnosti

Strana 5.

POSILIJE 16. SUSRETA SAMOUPRAVLJAČA „CRVENI BARJAK“ U KRAGUJEVCU



Susret samoupravljača Jugoslavije pratilo je oko 1.200 delegata i gostiju iz svih republika i pokrajina

IZAZOV BUDUĆNOSTI VEĆ POČEO

Šesnaesti susret samoupravljača „Crveni barjak“ u subotu je u Kragujevcu završio dvodnevni rad. Oko 1.200 delegata i gostiju iz cijele Jugoslavije raspravljalo je o izuzetno zanimljivoj temi — nauci, tehnologiji, inovacijama i radnom stvaralaštvu. Već u uvodnom referatu, koji je podnio Dušan Čkrebić, predsjednik Predsjedništva SR Srbije i predsjednik Odbora 16. susreta samoupravljača, naglašeno je da nauka predstavlja izazov vremena. U brojnim izlaganjima i diskusijama podvučeno je da će se zaostatak za industrijalizovanim svijetom smanjiti jedino

ako smjeliije, promišljenije i odgovornije u opštedruštveni napredak uključimo najnovija naučna i tehnološka dostignuća, računajući pri tom na vlastiti naučnoistraživački potencijal.

Delegati su na kraju usvojili Poruku samoupravljačima Jugoslavije i izabrali Odbor za pripremu sljedećeg, 17. „Crvenog barjaka“, koji će se održati 15. i 16. februara 1985. godine u Kragujevcu. Za predsjednika Odbora izabran je Andrej Marinc, predsjednik CK Saveza komunista Slovenije.

Strana 7.

PLANOVI
TVORNIČE
SPECIJALNOG
NAMJEŠTAJA
U LAKTAŠIMA

POLA PROIZVODNJE — IZVOZ

● Rekonstrukcijom i modernizacijom postrojenja stvorene mogućnosti da se proizvodnjom specijalnog namještaja potiskuje proizvodnja pogrebne opreme ● Ove godine planira se ukupan prihod od 550 miliona dinara, od čega se računa na polovinu deviznog priliva; riječ je o vrijednosti robe od oko milion dolara koja će biti isporučena, uglavnom, američkom tržištu

Strana 4.

SUĐENJE
ARTUKOVIĆU

ZLOČINAC — NE POLITIČAR

● Artukovićeви zločini nisu političke prirode — izjavio je pomoćnik američkog federalnog tužioca

Strana 5.

SPORTSKI PRILOG

U NASTAVKU FUDBALSKOG PRVENSTVA JUGOSLAVIJE

DERBI DINAMU

● U prvom kolu proljetnog dijela Fudbalskog prvenstva Jugoslavije, u derbiju kola, zagrebački Dinamo bolji od Partizana 2:0.

strane 12, 13, i 14.

FEBRUAR U
„KNEŽOPOLJKINOM“
OOUR-u „KONFEKCIJA“

● Dubički konfeksionari odlučili da cjelokupnu ovogodišnju proizvodnju plasiraju na konvertibilno tržište, a već u februaru rade za poznatog stranog kupca

BOSANSKA DUBICA, 17. februara — Najmlađi OOUR „Konfekcija“, Tekstilne industrije „Knežopoljka“ u Bosanskoj Dubici, cjelokupnu februarusku proizvodnju prodalo inostranim kupcima u Čehoslovačku, SR Njemačku, Švedsku i Sjedinjene Američke Države. U ove zemlje je već otpremijen dio robe, a ostatak radnih kombinizona, trenerskih i pamučnih hlača i šorceva kupci će dobiti u dogovorenom roku

— Mašine su u punom pogonu

čak i neradnim subotama, nedjeljama, samo da se u ugovorenom roku stigne isporučiti proizvodnja. U februaru očekujemo sklapanje novih poslova za inostrano tržište, kaže Mirsad Šiljak, direktor OOUR-a „Konfekcija“

Dubički konfeksionari su ovu poslovnu godinu počeli uspješno. U „Konfekciji“ 360 radnika hoće da planske zadatke ostvari u cijelosti. Januarska proizvodnja je rasprodana i ako je po startu suditi, i uspješće da ostvare svoje planove.

KOTOR-VAROŠ KREDITI STOČARIMA

Strana 3

SVE ZA IZVOZ

Zaposleni u „Konfekciji“ odlučili su da kompletnu ovogodišnju proizvodnju plasiraju na konvertibilno tržište kako bi obezbijedili prijeko potrebne devize za dva veća „Knežopoljkina“ OOUR-a, „Tkaniču“ i „Predionicu“

E.T.



Za radnike OOUR-a „Konfekcija“ pune ruke posla

ZADAĆA SINDIKATA DANAS

Proizvodnja, standard, cijene

Tri su već iskristalisana područja na kojima će osnovne organizacije Sindikata i opštinske u ovoj godini imati neposredne zadatke. Oni su prepoznatljivi i iz utvrđenih neposrednih zadataka o najvažnijim pitanjima vezanim za ostvarivanje — Rezolucije o društveno-ekonomskom razvoju BiH u 1985. godini, koje je utvrdilo Predsjedništvo Vijeća SS Bosne i Hercegovine i o kojima je nedavno raspravljalo Predsjedništvo OVSS Banjaluka.

Proizvodnja, cijene i troškovi života krajem prošle i početkom ove godine imali su tokove koji nisu očekivani, bar s uočenim posljedicama. To su tri jasna područja na kojima organizacije Sindikata moraju, radi

provedenja rezolucije, dati svoj puni doprinos.

U toku januara proizvodnja u mnogim kolektivima u regiji imala je prevelik pad. Vremenske neprilike, nedostatak potrebnih sirovina itd, umanjile su planiranu proizvodnju. Osnovne organizacije Sindikata u radnim kolektivima moraću staviti na dnevni red pitanje kako nadoknaditi ono što je propušteno u januaru. Biće teško, a rezolucije podrazumijevaju kontinuitet. To je jedan od neposrednih zadataka OOSS u narednom periodu.

Isto tako protekli januar će biti upamćen po jednom rekordu. Cijene u prošlom mjesecu su porasle u prosjeku za 10,5 odsto. Sada je pred osnovnim organizacija-

ma Sindikata i ne samo njima pitanje: kako obezbijediti plasman vlastitih proizvoda iz svojih hala, kako realizovati proizvodnju i obezbijediti tržište pri takvim skokovima cijena.

Treće područje, na neki način i po nužnosti vezano je za ovo prethodno, a proizilazi iz Programa aktivnosti u oblasti životnog standarda i socijalne politike. Kako zaštititi radnike s najmanjim primanjima s obzirom na veliki ili najavljeni porast cijena komunalnih usluga u gradovima i opštinama i kako spriječiti kočenje rasta realnih ličnih dohodaka tamo gdje se objektivno obezbijede uslovi za njegov rast.

Kada je riječ o komunalnim uslugama, koje u kućnom budžetu učestvuju s velikim procentom, onda se misli: ima li (atrebalo bi naći), mogućnosti subvencija troškova stanovanja porodica s najmanjim mjesečnim primanjima. Grijanje je, recimo, ošlo 40 odsto. To je neposredan zadatak Sindikata.

Osim toga, oni kolektivi, oni radnici koji su obezbijedili solidnu proizvodnju, produktivnost i dohodak, stekli su valjda i to da rast ličnih dohodaka ne bi smio imati kočnica do utvrđenih realnih mjerila. Zadatak Sindikata je u pokušaju da, ukoliko se u kolektivu obezbijedi ono što je pomenuto, zaustavi realni (objektivni) pad ličnih dohodaka. I to je dio socijalne politike i njenog provođenja. Jer, iako lagano rastu — realno padaju!

Odgovori o načinu djelovanja organizacija Sindikata na druga dva područja djelomično su dati. A u prvom je najbitnije da se uspostavi što bolja veza sa svakom radnom jedinicom, čak i mašinom, da se bolje koriste kapaciteti, da se poboljša produktivnost i da se nadoknadi što u januaru nije urađeno. To je široko polje za akcije Sindikata. Takva ocjena data je i u već pomenutoj raspravi.

Jer, usljed teškog januara i smanjene proizvodnje, nedostatak nekih osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, visokog rasta cijena krajem prošle i početkom ove godine svi ti uzroci ozbiljno su, kako je konstatovalo Predsjedništvo Vijeća SS BiH, prilikom utvrđivanja neposrednih zadataka Sindikata na sjednici 18. i 22. januara ove godine, „zaprijetili obezbjeđivanju i devalviranju ukupnih rezultata u provođenju dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, ostvarivanju zadataka iz Rezolucije za 1985. godinu i Programa aktivnosti u oblasti životnog standarda i socijalne politike“.

Zato su i neposredni zadaci organizacija Sindikata i utvrđeni. U stvari, oni su samo još jedno podsjećanje šta treba da rade osnovne organizacije i ne samo one u periodu koji je pred nama. Pantelija MATAVULJ

SKUPA EKSPLOATACIJA

O značaju šuma za našu životnu sredinu i privredni razvoj, nije potrebno posebno naglašavati. Ono što nije u redu u ovoj oblasti privredivanja, što može da nam se osveti, to je saznanje da se, najčešće, daleko više sječe nego pošumljava, ma da se posljednjih godina u tu svrhu izdvajaju značajna društvena sredstva.

Pošumljavanje degradiranih šuma i goleti, pa i krša, vrši se na osnovu posebnog Društvenog dogovora, kojim je predviđeno da se u vremenskom razdoblju od 10 godina pod šumama nađe najmanje 55.000 hektara zemljišta. U periodu od 1978. godine pošumljeno je oko 32.000 hektara ili 75 odsto od plana, što je rezultat činjenice da su pojedinačni godišnji planovi pošumljavanja bili po obimu manji od predviđene dinamike, zatim neizvršavanja finansijskih obaveza od strane nekih organizacija udruženog rada u čiju nadležnost spada gazdovanje šumama. Takvih organizacija u Republici ima četrdeset i, kako sada stvari stoje, sline i razjedinjene — nisu u stanju da se nose s mnoštvom teškoća koje prolaze iz lonako nesređene situacije u ovoj grani privredivanja.

Istina, neke opštine — kada je u pitanju izvršavanje obaveza iz Društvenog dogovora o pošumljavanju — čine sve kako bi zacrtane planove i realizovale. To su, prije svega, Čelinač, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska i Kotor-Varoš (s našeg

područja) dok je evidentno zaostajanje registrovano u komunama kao što su to, na primjer, Bugojno, Šipovo, Kupres i Mrkonjić-Grad. Na drugoj strani, zbog toga što organizacije elektroprivrede (koje takođe imaju obavezu da učestvuju, odnosno obezbjeđuju sredstva za pošumljavanje) nisu na vrijeme osigurale ta sredstva, već nekoliko godina se ne ostvaruje planirani obim pošumljavanja. To se, prije svega, odnosi na opštine Titov Drvar, Bosanski Petrovac i Bosansku Gradisku, ali i neke druge van područja Bosanske krajine.

Otkud ovakav raskorak između planova i ostvarenja?

Pitanje je aktuelno, pogotovo kada se zna da danas u Republici postoje rasadnici sa kapacitetom od 100 miliona sadnica četina i lišćara, koji mogu da podmire sve naše potrebe u pošumljavanju goleti i krša.

Sredstva, koja bi se angažovala u te svrhe, u organizacijama udruženog rada, sve je manje: fondovi su prazni, obaveze po kreditima koji su ranije korišćeni za nabavku sadnog materijala i uzgojne radove, sve su veće. Očigledno, bez pomoći šire društvene zajednice, problem neće biti moguće riješiti, a svako odlaganje stavljanja toga na dnevni red, samo nanosi štete.

D. MOMČILOVIĆ

PRENOSIMO

JEDINSTVO

ZAŠTO MLADI ČUTE

Ima slučajeva na Kosovu koji su bacili sjenu na političko-bezbjednosno stanje i koji u nekim sredinama utiču na slabljenje međunarodnih odnosa. Ranjavanje tri mladića lovačkom puškom iz automobila 27. novembra prošle godine u kosovskokameničkom selu Firičje više je nego provokacija s predumišljajem. Na posljednjoj sjednici Opštinskog komiteta SK Kosovske Kamenice članovi SK rekli su da je to jedan od najtežih ataka na političko-bezbjednosno stanje u opštini. „Atak na ličnost uznemirio je stanovništvo ovoga kraja“. Organi bezbjednosti naci će „junake“ ovog nedjelja, danas ili sutra. Čudno je, međutim, što omladinska organizacija čuti oslučajevima atakovanja na imovinu i lica. Omladinska organizacija ove opštine, i ne samo ove, nije progovorila ni kako je omladina sela Ogosta mogla da predloži za predsjednika učesnika u neprijateljskim demonstracijama iz 1981. U omladinskim organizacijama još nije dat odgovor otkud mladići i djevojke, pa i djeca, u neprijateljskoj akciji rasturanja pamfleta i ispisivanja parola, sknavljenju nadgrobnih spomenika, poljskih šteta.

Iredenta još pokušava da kod mladih iz redova albanske narodnosti „dokaže“ kako je njihova budućnost u „nacionalnoj čistoći“ i kako su oni „pogrešno“ vaspitavani u Jugoslaviji, kako je to jednom pisao „Zeri i populit“. Ona očito uvida da su joj se redovi osuli, pa narazne načine pokušava da nekog i od „pogrešno“ vaspitanih „pripitomi“.

Pred nama su stari, ali sada učestali primjeri. Podstrekajući nasilja ne mogu a da ne budu na strani napasnika za koje „Zeri i populit“ nalazi lijepu riječ kada siluju djevojke. Pokušaji silovanja i te kako podstiču iseljavanje Srba i Crnogoraca sa Kosova.

Klima nastala uoči, za vrijeme i poslije kontrarevolucionarnih događaja unijela je među žitelje srpske i crnogorske nacionalnosti osjećanje straha i nesigurnosti. I što su ekscesi učestalliji, to se osjećanje više produžava. U prilog tome idu i neke dezinformacije koje lansiraju srpski i crnogorski nacionalisti. Da bi širili parolu kako na Kosovu „nema života s Albancima“, oni izmišljaju slučajeve kojih nema. Neobaviještena javnost nekad „proguta“ lažne vijesti.

Za razgovore u omladinskoj organizaciji, i ne samo u njoj iako su mladi „najpozvaniji“ da o tome progovore, ostaje pitanje — kako neprijatelju nekad pođe za rukom da ostvari svoju namjeru. Traži se odgovor i na staro pitanje: može li neko među nama djelovati i neprijateljski, a da mu niko ne pruži pomoć? Pitanja, svakako, ima još, i nijedno od njih ne trpi odlaganje za davanje odgovora. Omladinske organizacije su upravo te koje treba u tome da prednjače. Naravno, uz puno angažovanje i pomoć drugih društvenih subjekata, na čelu sa Savezom komunista. Ako se akcija bude tako vodila, neprijateljske snage neće biti u mogućnosti da podižu glavu.

Radojica BARJAKTAREVIĆ

REKLI SU...

NA LICU MJESTA

Nije dobro kad se stvara loša klima nepovjerenja među ljudima. Što se prenosi i među članove SK, iako je jasno da imamo jednu politiku, jedan program i jednu strategiju. Bitka protiv nacionalizma i iredentizma na Kosovu mora upravo tamo i dobiti, na čelu sa SK i svim drugim progresivnim snagama. Ta bitka nikako nije izgubljena, kako se ponegdje može čuti. Ona se mora dobiti na licu mjesta, a ne deklarativno i samo izjavama. Parola „Kosovo republika“ je najopasnija uprava za same Albance, jer hoće da ih odvoji od drugih jugoslovenskih naroda i narodnosti, težeći cepanju radničke klase. Isto tako, mora se shvatiti da niko ne napušta svoje ognjište i prijatelje, čineći to iz nekakvog besa. Tu bitku moraju zajedno da vode komunisti Albanci, Srbi, Crnogorci i svi drugi. Na tom planu još može mnogo da se učini na svakom koraku. I politički i idejno je, recimo, neprihvatljivo ka da se u konkursima za posao kao uslov traži dvojezičnost.


Govoreći o predstojećoj sednici CK SKJ, koja će biti održana 5. marta, Ali Šukrija je podvukao da će se nastojati da njeni zaključci budu kratki, jasni i mobilni, da previše ne opisuju stanje u društvu i Savezu komunista. To neće biti zaključci samo Centralnog komiteta već celog SKJ i obavezujući za celokupno članstvo.

Govoreći o pojednim javnim istupanjima Ali Šukrija je na kraju rekao da je princip demokratskog centralizma, što se tiče SK, veoma jasna stvar. Može biti nejasnih stvari sve dok se nešto ne zaključči i zauzmu politički stavovi. Ali, kad se nešto zaključči, to postaje i obavezujuće. Istovetno su jasni i stavovi oko javnih istupanja. Sprovođenje zaključaka mora postajati stav svakog člana Partije koji se bori za njihovo ostvarivanje.

/Ali Šukrija, u razgovoru sa političkim aktivom Kragujevac/

MANJKAVOSTI

Banjalučkoj trgovini, i ne samo njoj, nedostaju obrtna sredstva da bi uspješnije poslovala. Privreda se, takođe, žali da ima teškoća oko nabavke sirovina i repromaterijala, posebno ona koja se time snabdijeva iz uvoza. Radne organizacije koje su gradile industrijske kapacitete uz pomoć debelih kredita i uvozu pameti, kupujući stranu tehnologiju, muku muče kako da vrate dugove. Svojevremeno pomodarstvo da se grijemo na mazut, po ugledu na razvijene, sada plaćamo cvakolanjem poradi hladnih radiatora, jer još nismo stigli da se prilagodimo tehnologiji za korišćenje domaćih izvora energije. Moglo bi se mnogo toga još nabrojati što nam nedostaje. Jedino niko ne kaže da mu manjka pameti.



M. AJANOVIĆ

„GLAS“ List socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinač, Kotor-Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Uređuje Redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika) Emin Krkić (popodnevni desk) Tomo Marić (sport) Miloš Milinović (Bosanska krajina) Miro Mladenović (tehnička redakcija) Sabira Piragić (desk) Nada Pivačević (kultura) Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronike), Dragiša Spremo (Nedeljni Glas).

Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andričić, Nusreta Borić (predsjednik) Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojica Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehdić, Branko Pivačević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifunović, Franjo Vardić

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

KOORDINACIONI ODBOR SOUR-a „UNICEP“

NADOKNADITI IZGUBLJENO

● Na umanjenu januarsku proizvodnju nisu uticale samo zimske nedaće već i subjektivne slabosti ● Zamjerke „Eksport-Importu“ ● Okrenuti se kvalitetu i boljem proizvodnom asortimanu

PRIJEDOR, 17. februara — Juče je pod predsjedništvom Hasana Bilića u prijedorskom „Celpaku“ održana sjednica Koordinacionog odbora SOUR-a „Unicep“ na kojoj je, pored ostalog, razmotreno ostvarenje operativnih planova proizvodnje za januar ove godine, realizacije gotovih proizvoda, snabdijevanjem sirovinama i rezervnim dijelovima, te ekonomski odnos sa inostranstvom. Najodgovorniji ljudi iz ove složene organizacije udruženog rada celulo-

zno-papirne industrije u našoj republici jedinstveni su u ocjeni da se prva dva ovogodišnja mjeseca, posebno januar, nisu spremno dočekala u većini „Unicepovih“ radnih organizacija. Niske januarske temperature nisu bile glavni uzrok za veći proizvodni minus i vanredno stanje koje je u januaru bilo uvedeno jer je bilo i subjektivnih slabosti.

Ništa bolje stanje nije bilo ni sa prodajom i izvozom gotovih pr-

oizvoda, jer su skladišta prepuna zalihama u više radnih organizacija. Sve više zabrinjavaju osnovne sirovine za proizvodnju: celulozno drvo, mazut i sumpor za koje se uglavnom traži zeleni dolar. Zbog toga su upućene oštre kritike ljudima u „Unicepovoj“ Radnoj organizaciji „Eksport-Import“ koji su i najodgovorniji za plasman gotovih proizvoda na domaćem i inotrižistu, za nabavku sirovine i rezervnih dijelova. Stoga je Koordinacioni odbor zaključio da se pored nadoknade januarske proizvodnje u Radnim organizacijama više okrene boljem proizvodnom asortimanu, jer današnje tržište traži kvalitet da „Eksport-Import“ dosljednije provodi u djelo svoje obaveze o čemu će biti više riječi na jednoj od narednih sjednica ovog Koordinacionog tijela tim prije što se pouzdano zna da SOUR „Unicep“ ima kadrove i tehnologiju koji bi u ovoj i narednim godinama mogli i morali ostvariti više. Utoliko prije što je u ovom celulozno-papirnom gigantu naše republike zaposleno više od 16 hiljada radnika. Koordinacioni odbor pokrenuo je i niz drugih aktivnosti i akcija koje su od vitalnog interesa za SOUR „Unicep“.

L. RADOVIĆ

IZ „SANAKERAMA“

Pločice za izvoz

SANSKI MOST, 17. februara — Od početka godine Fabrika keramičkih pločica „Sanakeram“ je na tržište Poljske izvezla oko 20 hiljada kvadratnih metara pločica u vrijednosti 21,5 miliona deviznih dinara. Ukupno je u istočnoevropsku zemlju ugovoreno da se tokom ove poslovne godine izveze 65 hiljada kvadratnih metara.

Pločice „Sanakerama“ su kupce „pronašle“ i u Francuskoj, gdje će se prodati 30, Rumuniji 20, te u Sovjetskom Savezu gdje će se izvesti deset hiljada kvadratnih metara. Očekuje se da će ovaj kolektiv na stranoj pijaci realizovati gotovo petinu ukupne godišnje proizvodnje.

S. G.

NA PROLJEĆE U BOSANSKOM NOVOM

DUŽA BRAZDA KUKURUZA

● Dovoljne količine sjemena, đubriva, goriva, rezervnih dijelova - garancija za us-

pješnu proljetnu sjetvu ● Kukuruzna na stotinu hektara više nego lani

BOSANSKI NOVI, 17. februara — Pod oranicama će se ovoga proljeća u bosanskonovskoj komunici naći 11.950 hektara, što je za stotinu više od lanijske sjetve. Vodeća poljoprivredna kultura kukuruz zauzeće prostor od 7.100 hektara, a 4.249 zasijaće se hibridnim sjemenom. Nije jedini razlog da se zbog potrebe kukuruza u stočarstvu proizvodnja ove žitarice iz godine u godinu povećava. Zemljoradnici vide računicu u tome što je prinos ove kulture značajan, cijena

dosta visoka, a ostvarenje dohotka u proizvodnji veliko u odnosu prema pšenici.

I dok će se kukuruza zasijati za 100 hektara više nego u prošloj godini, za toliko će biti manje jare zobi. Predviđeno je da se u proljeće 2.000 hektara nađe pod tom kulturom. Povrtno bilje sijaje se na istoj površini kao lani, 1.700 hektara, dok će krmno bilje zauzeti prostor od 1.100 hektara, što je za stotinu više od prošlogodišnje površine.

Za proljetnu sjetvu nabavljene su dovoljne količine kvalitetnog sjemena, mineralnih đubriva, sredstava za zaštitu bilja, goriva i rezervnih dijelova. To je garancija da će se pod oranicama naći blizu 12.000 hektara. Uz to treba dodati da za realizaciju ovog programa nije dovoljna samo aktivnost zemljoradnika, nego i društveno-političke i mjesnih zajednica, prometnih naučnih i stručnih organizacija i banaka.

F. K.

NEISKORIŠTENE MOGUĆNOSTI IZVOZA

Jagnjad ostaje na visoravni

● Sitničani prošlogodišnjim izvozom jagnječeg mesa dokazali da iz ovog tradicionalnog ovčarskog kraja nisu iskoristišene sve mogućnosti

KLJUČ, 17. februara — Već godinama ovčari s područja mjesne zajednice Sitnica spadaju među najveće proizvođače jagnječeg mesa u Republici. Plodni pašnjaci zmijanjske visoravni, tradicija i napori ovdašnje Osnovne organizacije kooperanata dali su stado od blizu dvadeset hiljada ovaca.

Nekoliko desetina ovčara s prvim snjegovima obično kreću na put neizvjesnosti u ravničarske krajeve. Malo

je šta urađeno na organizovanju zimskoj ishrani ovaca.

Nije stoga nimalo čudo što ovaj tradicionalno ovčarski kraj u otkupu i naročito izvozu jagnjadi koristi tek mali dio mogućnosti. OOK „Sitnica“ je prošle godine bez napora izvezla hiljadu jagnjadi. Izvezeno je oko 85 tona jagnjetine najvećim dijelom u Alžir, Tunis i Italiju, i zaradeno 26.490.000 deviznih dinara.

To je, međutim, samo dio od ogromnih mogućnosti. Poučeni iskustvom ovdje su za ovu godinu usvojili mnogo ambiciozniji utroštručni plan u odnosu na prethodnu godinu.

O. F.

U BLAGAJU

ROBNI MAGAZIN

BOSANSKI NOVI, 17. februara — Na željezničkoj stanici u Blagaju kod Bosanskog Novog u prošloj godini utovareno je više od šest hiljada vagona i više od 190 hiljada tona robe ili oko 200 kompozicija teretnih vozova. Međutim, ova stanica nema robnog magazina i nije osposobljena za prijem i otpremu takozvanih denčanih pošiljaka.

Stoga je na sastanku osnovne organizacije Saveza komunista i pod-

ručnice Socijalističkog saveza u selu Blagaj — Rijeka zatraženo od organizacije za prevoz željeznicom u Bosanskom Novom da se i blagaj-ska željeznička stanica osposobiza tu djelatnost.

Kako je u pitanju obostrani interes, rješenje nije teško naći uz malo dobre volje i razumijevanja.

F. K.

SOLIDARNOST

RUDARI KOPAONIKU

BOSANSKA KRUPA, 17. februara — Tradicionalna solidarnost rudara još se jednom potvrdila u bosanskokrupskim rudnicima boksa i mangana.

Rudari zaposleni u osnovnim organizacijama udruženog rada „Boksit“ u Bosanskoj Krupi i „Manganu“ u Bužimu su odlučili da

jednodnevnu zaradu upute stanovnicima Kopaonika.

Tako će oko 300 zaposlenih u Radnoj organizaciji Rudnik „Boksit i mangana“ u Bosanskoj Krupi dati svoj doprinos u ublažavanju potresom ugroženog stanovništva Kopaonika.

B. V.

KOTOR-VAROŠ

KREDITI STOČARIMA

● Od interne banke AIPK „Bosanska krajina“ OZO „Kooperacija“ obezbijedila deset miliona dinara za nabavku stočne hrane

KOTOR-VAROŠ, 17. februara — Zabrana nomađenja i teška ovogodišnja zima doveli su stočare kotorvaroške opštine u dosta težak položaj. Zakonske odredbe nisu zaustavile veliki broj vlasnika stada iz Šipraga koji je krenuo preko Save. Mnogi su prošle jeseni vraćeni, a neki su se uz plaćanje visokih kazni zadržali u Slavoniji. Međutim, snijeg i hladnoća otežali su nabavku stočne hrane, pa su se ovčari obratili šipraškoj Zemljoradničkoj zadruzi sa zahtjevom da im se obezbijede sredstva za nabavku sijena.

U Zadruzi su to očekivali pa su od Interne banke AIPK-a „Bosanska krajina“ obezbijele

dile deset miliona dinara za nabavku stočne hrane. Hus-ein Bilić, direktor OZO „Kooperacija“ kaže da je do sada odobreno pet miliona dinara kreditnih sredstava, a dobilo ih je oko stotinu ovčara. Ona će biti vraćena na proljeće kroz otkup jagnjadi i ostalih proizvoda. Da bi se stočarima na vrijeme izašlo u susret novac se šalje telegramima. Zahvaljujući pomoći Zadruga, ovčari će lakše prebroditi tešku zimu.

D. KEREZOVIĆ

MEDUNARODNO PRIZNANJE BOSANSKOPETROVAČKOM „NOVITETU“

„PINOKIJU“ ZLATNA MEDALJA

BOSANSKI PETROVAC, 17. februara — Stručni žiri 15. međunarodnog sajma mode „Tekstil, moda, ljepota“ dodijelio je na završnoj svečanosti koja je održana u sarajevskoj „Skenderiji“ 8. februara Zlatnu medalju s plaketom osnovnoj organizaciji udruženog rada „Novitet“ iz Bosanskog Petrovaca za dječiju pidžamu „Pinokio“ u kreaciji tekstilnog inženjera Ruže Tolmir. Ovo je prvo međunarodno priznanje koje je primio ovaj uzorni bosanskopetrovački kolektiv sa 350 radnika. Zbog izuzetno dobrih rezultata u poslovanju i svim vidovima stvaralaštva Komisija za odlikovanje priznanja Skupštine opštine Bosanski Petrovac na prijedlog Predsjedništva Saveza sindikata Bosanski Petrovac predložio je ovaj kolektiv za Plaketu „Đuro Đaković“, koju dodjeljuje Savez sindikata BiH i prvomajsku nagradu koju dodjeljuje Savez sindikata Jugoslavije.

M. PETROVIĆ

BANJA „MLJEČANICA“ KOD BOSANSKE DUBICE

UBRZANA GRADNJA

BOSANSKA DUBICA, 17. februara — Gotovo je sigurno da će buduća banja „Mlječanica“ kod Bosanske Dubice biti otvorena u drugoj polovini ove godine. U izgradnju i opremu ovog značajnog banjско — rekreativnog centra u srcu Knešpolja uložiće se oko 300 miliona dinara.

Banja će, između ostalog, imati

dijagnostiku, mokru isuvu terapiju, stacionar sa stotinjak ležaja, restoran sa savremenom kuhinjom i druge neophodne objekte. U „Mlječanici“ će posao naći 115 novih radnika, čime će se „skratiti“ spisak nezaposlenih u ovom kraju.

ZI. Đ.

Umro Branko Knežević

U petak, 15. februara, u 69. godini, preminuo je Branko (Ostoje) Knežević, nosilac „Partizanske spomenice 1941“, i rezervni pukovnik JNA.

Rođen je 16. jula 1916. godinu u Pliskavici, kod Banjaluke. Prije rata bio je radnik u drvnoj industriji. Prvih dana ustanka stupao u Drugi krajiški (Kozarski) odred u kojem je bio zamjenik komandira čete, a kasnije u Prvu krajišku narodnooslobodilačku udarnu brigadu u kojoj je bio zamjenik komandanta bataljona. U toku i poslije rata obavljao je niz odgovornih dužnosti u JNA. Pored ostalih, bio je načelnik štaba brigade. Član je Saveza komunista od marta 1942. godine.

Zbog bolesti je penzionisan 1956. godine. Nakon penzionisanja ostaje i dalje aktivan u društveno-političkom radu, naročito u mjesnim zajednicama Centar i Hiseta — u organizacijama Saveza komunista i Saveza boraca.

Za svoju aktivnost i pregaištvo odlikovan je s više ratnih i mirodopskih odlikovanja. Sahrana Branka Kneževića obavice se u ponedjeljak, 18. februara, u 15 sati na Novom groblju u Banjaluci.

BIHAĆ — METEOROLOŠKI FENOMEN

Zima, proljeće, pa mećava

BIHAĆ, 15. februara — U meteorološkoj stanici današnji dan u Bihaću biće ubilježen kao svojevrsni fenomen. Malo je podneblja u našoj zemlji gdje se mogu susresti dva godišnja doba — polarna zima i proljeće — u jednom danu kao što se to desilo u ovom gradu. Tokom noći temperatura je lagano padala i u četiri sata iznosila minus 15 stepeni. Samo tri sata kasnije živa na termometru pokazivala je čak plus dva stepena. U deset sati temperatura je bila plus pet stepeni, pase počeo da topi i snijeg, duvao je i južni vjetar. Kada su svi ovdje očekivali da će snijega nestati, zaduvalo je sjeverac, i ubrzo počeo da pada gust snijeg praćen mećavom.

Već do 15 sati snijeg je napadao oko četiri centimetra, što će bez sumnje donijeti nove nevolje u drumskom saobraćaju u ovom kraju. Mnogi srčani bolesnici u ovom gradu zbog nagle promjene klime danas su zatražili ljekarsku pomoć.

D. M.

PRVA OVOGODIŠNJA POZORIŠNA PREDSTAVA U PRNJAVORU

PREPUNA SALA

PRNJAVOR, 17. februara — Ekipa glumaca sarajevskog Doma kulture „Centar“ izvela je pozorišnu predstavu „Hemijski čistač u vrtlogu olimpijskog grada“, autora Rona Starke u režiji Violete Čoleva. Predstava je u sali Doma kulture pratilo više od 300 posjetilaca, što je i maksimalan kapacitet ovog objekta. Prnjavorskim ljubiteljima pozorišne umjetnosti vrhunskom glumom predstavili su se Vlado Gaćina, Žana Jovanović, Hranislav Rašić i Miralem Zubčević, koji su nagrađeni burnim aplauzom.

B. R.

PLANNOI TVORNICE SPECIJALNOG NAMJEŠTAJA U LAKTAŠIMA

Pola proizvodnje — izvoz

● Rekonstrukcijom i modernizacijom postrojenja stvorene mogućnosti da se proizvodnjom specijalnog namještaja potiskuje proizvodnja pogrebne opreme ● Ove godine planira se ukupan prihod od 550 miliona dinara, od čega se računa na polovinu deviznog priliva: riječ je o vrijednosti robe od oko milion dolara koja će biti isporučena, uglavnom, američkom tržištu



Najbolji rezultati u januaru otkako postoji kolektiv: iz pogona laktaške Fabrike

Dvije i po godine Tvornice specijalnog namještaja proizvodila je pogrebnu opremu i gubitke. Iako je građena kao jedna od rijetkih sa takvih proizvodnim programom, rezultati koje je postizala nisu ulijevali povjerenje pa je tako stekla epitet „hroničnog gubitaša“. Danas je situacija sasvim drugačija. Šta se u međuvremenu zbililo?

Loši rezultati sa proizvodnjom pogrebne opreme naveli su radne ljude u TSN i RO „Šipad-Vrbas“, da zajedničkim snagama iznalaze nove programe koji bi obezbjeđivali sigurniju budućnost kolektiva. Tako su polako i na mala vrata, istina uz postojecu tehnologiju u proizvodnju, ulazili elementi specijalnog namještaja a proizvodnja pogrebne opreme jenjavala. No, za radikalniji zaokret u novu proizvodnju valjalo je prići rekonstrukciji i modernizaciji. Za razliku od brojnih negativnih primjera na ovom značajnom poslu našli su se zajednički radni ljudi TSN, Radne organizacije iz Banjaluke i DPZ. Program rekonstrukcije i modernizacije dobio je odgovarajući tretman u planovima Skupštine opštinskog samodoprinosu, RO „Šipad-Vrbas“, a zaposleni u TSN su sa svoje strane preduzeli konkretnije aktivnosti da novi program čim prije ugleda svjetlo dana.

Iako je u ovom kolektivu urađeno veoma mnogo da se postojeće stanje prevaziđe, u prvi plan ističu pomoć RO „Šipad“ - „Vrbas“.

— Pomoć koju nam je pružila RO bila je veoma svestrana, a odvijala se u tri osnovna pravca. Prvi je svakako što su nam ponudili novi i veoma atraktivan

program, drugi se odnosi na finansijsku pomoć, a treći na stručnu, bez koje bi sa postojećim kadrom u OOUR—u veoma teško ispunili zadatke iz programa rekonstrukcije i modernizacije proizvodnje, odnosno osvojili novu proizvodnju—ističe Milovan Vuković—direktor OOUR—a. A nova proizvodnja je tu i daje svoje rezultate.

Iako je stara proizvodnja novoj u naslijeđe ostvarila pozamašne probleme i dugove, već sada je jasno da TSN polako ali sigurno korača u bolje vrijeme. U januaru je ostvarena najveća proizvodnja od kada kolektiv postoji, a veća je od dosad najveće, za 50 odsto. To je prva i prava garancija da će se veoma ambiciozan plan za 1985. godinu ostvariti. Tako se planira ukupan prihod od 550 miliona dinara, fizički obim proizvodnje udvostručen i što je najvažnije, izvoz robe u vrijednosti od milion dolara ili pola planirane proizvodnje. Tako će se na probirljivom, uglavnom američkom tržištu, naći 12.000 stolova za kompjutere, značajne količine servira kolica za ugostiteljstvo, te klub garniture stolova.

Sve ovo doprinijelo je da je i klima u kolektivu povoljnija, jer su novim sistemom raspodjele obezbjeđeni i bolji lični dohodi zaposlenih, pa se vjeruje da je riječ o konačnom ozdravljenju OOUR—a, i uspješnijem poslovanju za duži period. Novi kvalitet se očekuje od druge faze rekonstrukcije i modernizacije proizvodnje nakon čega će se steći i preostali uslovi za ekspanziju na domaćem i posebno inostranom tržištu.

B. DAVIDOVIĆ

SANACIJA POSLJEDICA POŽARA U BIHAČKOJ „POLIETILENCI“

Pomažu i Talijani

● Uprkos jakoj zimi u „Polietilenki“ se radi tako reći dan i noć da bi se kolektiv vratio proizvodnji ● Pomoć pružaju i poslovni partneri, među kojima i italijanska firma „Rotomec“, čiji će rezervni dijelovi dobro doći da se postrojenja osposobe za normalan rad

Radovi na sanaciji posljedica požara u bihačkoj Tvornici polietilizirane ambalaže „Polietilenka“ dobro teku. Zahvaljujući velikom angažovanju svih radnika ovog kolektiva i solidarnosti sarajevskog „Energoinvesta“, „Krajinametalu“ i „ŠIPADOVIM“ osnovnim organizacijama udruženog rada u Bihaću, tri pogona krenula su u proizvodnju.

Pomoć pogorelcima stiže sa svih strana. Pomažu i mnogi Poslovni partneri. Tako, na primjer, poslovni partneri iz Italije „Rotomec“ isporučio je „Polietilenki“ rezervne dijelove koji su oštećeni u požaru.

Mada je zima stegla u „Polietilenki“ se radi tako reći danonoćno. Angažovani su svi radnici i stručnjaci. Svako se trudi da uradi što više kako bi se što prije sanirale posljedice vatrene stihije koja je nanijela štetu kolektivu „Polietilenke“ od 835 miliona dinara. Tako su radnici „Polietilenke“ izvršili remont stare i nove polir-mašine i brusilice za noževe. Radnici „Krajinametalu“ rade na obradi viljaka, dok zaposleni u bihačkim OOUR—ima RO „ŠIPAD—Una“ osposobljavaju prostorije laboratorije.

Pristiže i novčana pomoć „Polietilenki“. Tako su osnovne organizacije udruženog rada „Šipada“ u Bihaću izdvojile milion dinara, a zaposleni u bihačkoj Pošti izdvojili su jednodnevnu zaradu, a uz to besplatno osposobiti

oštećene telefonske linije. Pomoć je dao i SIJ stanovanja u iznosu od 100 hiljada dinara. Pomoć će stići i od drugih bihačkih radnih kolektiva u raznim vidovima.

Posebno je značajno napomenuti da niko od 65 radnika „Polietilenke“ koji su privremeno ostali bez posla—neće se naći u nemilosti, zahvaljujući solidarnosti

bihačkih radnih kolektiva. Svi će oni, kako se ovdje ističe, naći zaposlenje u radnim kolektivima u svome gradu. Tako, se eto, solidarnost radnih ljudi još jednom potvrđuje na djelu i kolektiv „Polietilenke“, koji je 22. januara zadesila nevolja, kada je požar prekinuo proizvodnju, nije ostao sam. Pružaju mu ili će mu pružiti ruku solidarnosti mnogi da se izvuče iz teškoća, poslije požara, koji je oštetiio pogone, ali nije uništio elan njegovih radnika.

D. MUTIĆ

PROIZVODNJA MESA U SRBAČKOJ OPŠTINI

TROŠKOVI ISTANJILI ŠNICLU

● Zbog neusklađenih cijena mesa sa troškovima proizvodnje Zemljoradnička zadruga prošle godine zabilježila gubitak od blizu 60 miliona dinara

Da je prošla godina bila izuzetno teška za stočara, pokazuje primjer arbačke Zemljoradničke zadruge i njenih kooperanata. U tovu junadi i svinja učestvovalo je oko 60 kooperanata koji su putem Zadruga isporučili klaničnoj industriji 1.676 grla junadi i 1.643 utovljene svinje. Ranije je ovaj posao donosio lijepe prihode i Zadrugi i proizvođačima, ali su prošle godine i jedni i drugi otišli u minus. Na proizvodnji mesa Zadruga je zabilježila negativan rezultat od blizu 60 miliona dinara, dok kooperanti u tovu svinjakog, junećeg i pilećeg mesa za prošlu godinu duguju oko 44 miliona.

Razlozi zbog kojih je ostvaren negativan saldo su poznati. Skupi koncentrat i drugi troškovi proizvodnje išli su znatno ispred otkupnih cijena utovljene stoke, a kako nije bilo kupaca, to je produžavan donoseći svakodnevno nove, veće troškove. Kad se svemu ovome dodaju i subjektivne slabosti i kod Zadruga i kod kooperanata, poslovanje sa gubitkom nikoga ne iznenađuje. Nedavno je u Zemljoradničkoj zadrugi o proizvodnji mesa vodećna iscrpna rasprava i jedan od zaključaka je da se kooperativni odnosi uspostavljaju samo s proizvođačima koji za to imaju uslove i koji mogu garantovati da će

„POTKOZARJE“ IZ BOSANSKE GRADIŠKE NOSILAC RAZVOJA MALOPRODAJE

BLIŽE POTROŠAČIMA

● Ove godine planiran je prijem jedanaest pripravnika, uglavnom trgovaca, izgradnja samoposluge u naselju Glogovi i kupovina zemljišta za prodavnicu na Urijama—radi bolje snabdjevenosti potrošača ● Promet prema kupovnoj moći mušterija

Prema ovogodišnjem planu rada i kadrova Radne organizacije „Potkozarje“ iz Bosanske Gradiške primiče jedanaest pripravnika sa završnom srednjom školom. Najviše novih radnika steće iz prodajnih tagzi ovog najvećeg snabdjevača i nosioca razvoja maloprodaje u bosanskogradiškoj komunl. Osim toga postoje izgledi da se u toku godine primi, prema potreba, nekoliko trgovaca i fizičkih radnika na određeno vrijeme.

Radna organizacija „Potkozarje“ ima izuzetno razgranatu prodajnu mrežu na području komune s dobro snabdjevenim prodavnicama i u najudaljenijim selima pod Kozarom, gdje je, naročito zimi, težak dotur potrebnih proizvoda u prodavnice mješovite robe. Te teškoće su bile naročito izražene u prošlom mjesecu kada je saobraćaj bio znatno otežan. Od velikih prodajnih objekata „Potkozarje“ raspolaže s dvije robne kuće u Bosanskoj Gradišci, jedna u Novoj Topoli i Modna kuća u sjedištu Radne organizacije. Kao trgovinska Radna organizacija „Potkozarje“ i po godišnjoj realizaciji, a naročito po pokrivenosti područja potrebnom robom, zauzima visoko mjesto u sistemu AIPK „Bosanska krajina“. Kolektiv ima nekoliko stotina zaposlenih, a prema ovogodišnjem planu, rekosmo, biće ih i više.

Da bi snabdjevenost robom široke potrošnje bila bolja, u

„Potkozarju“ planiraju širiti poslovni prodajni prostor. U samom gradu, gdje su izgrađena novostambena naselja, u planu je kupovina poslovnih prostorija za nove prodavnice. Biće kupljeno oko 300 kvadratnih metara korisanog prostora, za šta će se obezbjeđiti 19 miliona dinara, vlastitih sredstava (13 miliona) i ostalo bankarski krediti. Time će stanari u novim zgradama dobiti prodavnice blizu, a trgovci mogućnost da ostvare veći promet i svoju funkciju snabdjevanja obave što bolje. To je i cilj.

Pored predviđene kupovine novih lokala, „Potkozarje“ ove godine planira da izgradi samoposluhu u naselju Glogovi i kupovinu zemljišta za izgradnju prodavnice na Urijama u neposrednoj blizini grada. Predviđena je i modernizacija postojećih prodavnica, uvođenje grijanja itd.

Sve ovo govori da se snabdjevanju građana robom široke potrošnje poklanja sve veća pažnja, da se prodajna mreža zgušnjava. U svemu, i pored očigledno planirane dobre snabdjevenosti ove godine i kasnije, biće i te kako važno kako će se kretati kupovna moć potrošača. Šta će reći džepovi? Umnogome, i od toga će zavistiti koliko će se isplatiti trud trgovaca da mješteni budu što bolje snabdjeveni najpotrebnijim proizvodima široke potrošnje i ne samo njima.

P. MATAVULJ

POSLOVANJE SKENDERVAKUFSKE TVORNICE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

S MATICOM LAKŠE

● Dobra saradnja i čvrsti dohodovni odnosi sa matičnom radnom organizacijom Alumina iz Skoplja doprinijeli su da skendervakufsko „Bratstvo“ postane jedan od najstabilnijih privrednih kolektiva u komunl ● Očekuje se ostatak dohotka nakon završnog računa za prošlu godinu, veći od deset miliona dinara

U vrijeme smanjenih investicija, kada sve organizacije udruženog rada iz oblasti građevinarstva imaju dosta teškoća, skendervakufska tvornica aluminijskih konstrukcija „Bratstvo“ bilježi sve bolje finansijske rezultate.

Izuzetno dobra saradnja i izgrađeni čvrsti dohodovni odnosi sa matičnom radnom organizacijom Alumina iz Skoplja umnogome čine da je „Bratstvo“ trenutno jedan od najstabilnijih skendervakufskih privrednih kolektiva. RO Alumina za svoj OOUR u Skender-Vakufu obezbjeđuje sav potrebni repromaterijal te tehnologiju i njenapoboljšanja u proizvodnom procesu.

Što je posebno značajno, veliki dio poslova kako na domaćem tako i na inostranom tržištu za 150 radnika „Bratstva“ obezbjeđuje njihova radna organizacija iz Skoplja. Nedavno je na taj način obezbjeđen posao u Kuvajtu, vrijedan 670 hiljada dolara. Odnosi između OOUR—a „Bratstvo“ sa RO „Alumina“ mogu poslužiti za primjer nekim kolektivima kakve rezultate donosi saradnja zasnovana na zajedništvu koje nije opterećeno nikakvim OOUR—skim, opštinskim ili republičkim međama.

Iako završni račun još nije gotov, u Bratstvu očekuju ostatak čistog dohotka od preko deset miliona dinara, što je za privredne prilike u Skender-Vakufu pozamašan iznos. Istina, u Bratstvu nije ostvaren u potpunosti plan fizičkog obima proizvodnje. Međutim, poboljšanjem kvaliteta proizvoda, velikim uštedama u škartu i energiji ostvaruju se dobri finansijski efekti.

Radjoko Marković, direktor OOUR—a Bratstvo, kaže:

—Kada je proizvodnja u Bratstvu prvi put počela a to je bilo prije osam godina, prosjek starosti zaposlenih radnika bio je—21 godinu. Međutim, neiskusna radna snaga je vremenom stasala tako da sada ti mladi radnici bogatiji za osmogodišnje radno iskustvo daju puni doprinos u razvoju tvornice i naše komune.

Zahvaljujući kvalitetu izgradnje, dosljednom izvršavanju preuzetih obaveza i odličnom poslovnom ugledu na tržištu, Bratstvo je obezbjeđilo već oko 80 odsto poslova od ovogodišnjeg plana koji je 260 miliona dinara. Trenutno su najznačajniji kapaciteti uposleni u izgradnji Regionalnog medicinskog centra u Banjaluci. Što se tiče poslova u inostranstvu, pored pomenutog posla u Kuvajtu, na pomoću su novi poslovi u Iraku gdje su se miadi „Bratstva“ već ranije dokazali.

Z. ŠARIĆ

Z. KOPANJA

POSILIJE
NESREĆE KOD
MINHENA

Vozač u pritvoru

● U nesreći autobusa „Zagrebački transport“, koji je u blizini Minhena sletio u provaliju, živote izgubili Anton Kljajić iz Kotor-Varoša i Mladen Vasili iz Zagreba ● Povrijeđeni, među kojima i Jelena Kriška iz Banjaluke, van životne opasnosti

BON, 7. februara (Tanjug) — Prema informacijama iz dvije bolnice u kojima se nalaze svi Jugoslaveni povrijeđeni u prethodnoj saobraćajnoj nesreći kod Minhena danas su dobro i normalno se oporavljaju od zadobijenih povreda i pretrpljenog šoka.

Van životne opasnosti je i najteže povrijeđeni, Edim Kavardić iz Mostara, ali su njegove frakture takve prirode da ljekari bolnice u Prinu još brinu zbog mogućih posljedica.

U nesreći autobusa „Zagrebački transport“, u kojoj su život izgubili Anton Kljajić (44) iz Kotor-Varoša i Mladen Vasili (26) iz Zagreba, povrijeđeno je 15 od ukupno 35 putnika. Vozač autobusa Mladen Miloš (43) je u pritvoru.

Pretpostavlja se da je glavni uzrok nesreće prebrza vožnja, kao i to što autobus nije bio opremljen zimskim gumama. Autobus je stoga skliznuo s auto-puta kod Traunštajna i survao se niz desetak metara visoku padinu.

U bolnicu u Traunštajnu prebačeno je devet povrijeđenih: Stanko Stefan iz Vukmanovića, Jure Vrdoljak iz Milnova, Anton Tušek iz Krapine, Viktorija Grabovac iz Kiseljaka kod Sarajeva, Ivan Jug iz Dugog Sela, Jelena Kriška iz Banjaluke, Ivan Smokvić iz Gos-

pića, Antonija Carec iz Tiškanovca i Jadranko Bajgović iz Mostara svi su danas dobro i oporavljaju se brzo.

U bolnicu u obližnjem Prinu na liječenju su Edim Kavardić, Janja Vajs iz Velikog Gradišta, Jože Slemenšen iz Slovenskih Konjica,

Šemsa Suzić iz Karlovca, Mara Pejačić iz Zagreba i Petar Kancev na privremenom radu u Frankfurtu. Osim Kavardića, svi su danas takođe dobro i brzo se oporavljaju.

PRNJAVOR

POŽAR U TVORNICI NAMJEŠTAJA

PRNJAVOR, 17. februara — U novom pogonu Tvornice namještaja „Standard“ u petak uveče izbio je požar na jednoj proizvodnoj mašini. Pretpostavlja se da je vatra izbila nakon kratkog spoja na instalacijama koje su bile prekrivene debelim slojem prašine. Zahvaljujući prisobnosti radnika u drugoj smjeni, požar je za kratko vrijeme lokalizovan, mada je u pri-

pravnosti bila i jedinica Vatrogasnog društva Prnjavor. Visina nastale štete još nije utvrđena, ali je činjenica da je izbjegnuta prava katastrofa, pogotovo kada se zna da se u blizini zapaljene mašine nalazila velika količina lako zapaljivog materijala, odnosno finalnih proizvoda.

B.R.

U SUDARU BRZOG I TERETNOG VOZA

TROJE LAKŠE POVRIJEĐENO

SLAVONSKI BROD, 17. februara (Tanjug) — U željezničkoj nesreći, koja se jutros u 3 sata i 10 minuta dogodila između željezničkih stanica Stari Mikanovci i Vrpolje, sudarili su se brzi voz br. 853 koji saobraća na relaciji Beograd-Sarajevo i teretni voz broj 65100. Pčinjena je velika materijalna šteta, ali na sreću ljudskih žrtava nije bilo. U prvi se mah činilo da ima teže ozlijeđenih, ali nakon pregleda i pomoći u vinkovačkoj bolnici utvrđeno je da su svi uglavnom lakše povrijeđeni, i to: strojovođa brzog voza Nedjeljko Topalović iz Dobroja, kondukter istog voza Milutin Paunović iz Beograda, te putnik Džemil Zlatagić iz Lončara.

Jutros od 8 sati za saobraćaj je osposobljen lijevi kolosijek, dok je desni još neprohodan, i vjeruje se da će tek sutra biti osposobljen za promet.

Istragu o ovoj nesreći vode Radna organizacija željeznički prevoz iz Vinkovaca i istražni sudac Okružnog suda Osijek.

DALEKOSEŽNE POSLJEDICE U BOPALU

VELIKA SMRTNOST NOVOROĐENČADI

NJU DELHI, 17. februara (DP) — Svako četvrto dijete, koje je rođeno u Bopalu poslije katastrofalnog trovanja gasom krajem prošle godine, umrlo je kratko vrijeme po dolasku na svijet, a sva djeca su rođena sa težinom daleko ispod normalne. Kako je objavio list „Hindustan Tajms“, smrtnost novorođene djece u Bopalu je dva puta veća nego u čitavoj Indiji. List se poziva na zvanične

podatke zabilježene poslije katastrofalnog isticanja otrovnog metil-isocijanata iz skladišta hemijske fabrike „Junior Karbid“. Tom prilikom je 2.500 ljudi umrlo, dok ih je više od hiljadu ostalo djelimično ili potpuno slijepo.

List u svom izvještaju ističe da mlade majke u Bopalu imaju velike probleme sa laktacijom i dojenjem svojih beba, uglavnom zbog velikih količina

lijekova koje su primile da bi se posljedice trovanja sanirale ili umanjile.

O dalekosežnim posljedicama u Bopalu nedavno je pisao i list „Tajms of Indija“, ističući da su izvori vode oko fabrike „Junior Karbid“ toliko zatrovani da je iz njih opasno koristiti vodu. To je utvrđeno tek pošto je stoka, koja se napajala na tim izvorima, crkala u natežim mukama.

HAPŠENJE ENGLEZA U BELGIJI

DVOSTRUKI ARŠIN

BRISEL, 17. februara (Tanjug) — Ovdje je objavljeno da su četvorica Engleza izvedena na sud i osuđena u Belgiji zbog fotografisanja i bilježenja brojeva aviona na ovdašnjim aerodromima, od kojih su neki pripadali i NATO-u. Svi su oni zatečeni na djelu, zbog čega su uhapšeni i poslije dužeg saslušanja u policiji izvedeni pred belgijske sudove, pod optužbom da su „ugrožavali bezbjednost zemlje“.

Karakteristično je da je osudu jednog Holanđanina u Jugoslaviji, koji je zatečen prošlog oktobra da bilježi brojeve aviona na Zagrebačkom vojnom aerodromu, Evropski parlament krajem prošle nedjelje u jednoj rezoluciji nazvao kršenjem ljudskih prava.

BOMBE NA KORZICI

Napad na vojne objekte

AJAČIO, 17. februara — Grupa od šest naoružanih i maskiranih muškaraca napala je jutros francuske vojne barake u gradu Ajajiču. Na jugu Korzike, kako je

saopštila policija, na čiji se izvještaj pozivaju zapadne novinske agencije, naoružani i maksirani napadači su razorili šest stražara i postavili najmanje četiri bombe koje su kasnije eksplodirale. Prilikom eksplozija niko nije povrijeđen, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Vjeruje se da su napadači iz redova korzikanskog fronta za nacionalno oslobođenje. Zapadne agencije preciziraju da je to prvi napad korzikanskih separatista u posljednje dvije godine.

SUKOBI U NOVOJ KALÉDONIJI

KAMENICE NA PIKNIKU

U NAJNOVIJEM SUKOBU POVRIJEĐENO DESET OSOBA

NUMES, 17. februara (Rojter, AFP) — U Novoj Kaledoniji je ponovo došlo do sukoba u kome je povrijeđeno deset osoba — sedmero iz redova Kanake, dva policajca i jedan televizijski novinar. Kako se saznaje iz zvaničnih izvora, do obnavljanja sukoba na francuskoj pacifičkoj teritoriji — Novoj Kaledoniji — došlo je kada su desničari organizovali piknik u mjestu Tio, na obali, koja je inače uporište Kanaka, koji traži svoju nezavisnost. Policija je saopštila da

je oko 180 automobila sa više od 400 ljudi krenulo na piknik u Tio koji se nalazi oko 100 kilometara sjeveroistočno od Numeje, glavnog grada Nove Kaledonije. Ovu kolonu su kamenicama dočekali Kanaci, pa je na scenu stupila policija koja je morala da upotrijebi suzavac i palice.

To je bio prvi ozbiljniji sukob poslije mjesec dana primirja. U ostrim sukobima prije tri mjeseca u Novoj Kaledoniji je stradalo oko 20 ljudi. Sukobi su izbili kada su Kanaci zatražili nezavisnost svoje teritorije.

SUĐENJE ARTUKOVIĆU

Zločinac — ne političar

● Artukovićeve zločini nisu političke prirode — izjavio je pomoćnik američkog federalnog tužioca

LOS ANGELES, 17. februara — „Ako bi se Artukoviću dozvolilo da izbjegne suđenje i ekstradiciju na bazi toga da su njegovi zločini bili „političke prirode“, to bi zvučalo kao izvrgavanje ruglu osuda iz Nürnberga „Martinu Bormanu, Ernestu Kaltenbruneru i ostalim ratnim zločincima“.

To je teza koju nam je iznio pomoćnik Američkog federalnog tužioca Dejvid Mimer, koji pred Federalnim sudom u Los Anđelesu zastupa tužbu na procesu oko ekstradicije zločinca Andrije Artukovića Jugoslaviji. On sa tom tezom izlazi i pred Sud. Mimer od Suda traži da se ovog puta ne počinu ista greška koja je učinjena prije 25 godina kada je isti ovaj sud presudio da Artuković ne može biti izručen Jugoslaviji pošto su njegovi zločini „političke, a ne krivične prirode“, jer ugovor o ekstradiciji između dvije zemlje ne predviđa izručenje za ove prve.

Tužba, koju sada zastupa Američko ministarstvo pravosuđa, energično insistira na tome da sud ovog puta uopšte ne ulazi u raspravu o „političkoj prirodi“ Artukovićevih zločina, jer o tome u slučaju ekstradicije odlučuje vladin organ, odnosno državni sekretar koji i stavlja konačan potpis na odluku o izručenju. On, dakle, a ne sud, može, ako procijeni da je riječ o slučaju „političke prirode“, i da zaustavi samo izručenje.

RASNI, A NE POLITIČKI MOTIVI ZLOČINA

U tački 6. ugovora koji su 1901. godine potpisale Kraljevina Srbija i SAD stoji da „počinilac krivičnog djela u bjekstvu neće biti izručen, ako je njegov delikt političkog karaktera ili ako on dokaže da je zahtjev za njegovu ekstradiciju učinjen sa ciljem da mu se sudi da se on kazni za delikte političke prirode“.

All, u tom ugovoru isto tako stoji da „vladin organ“, a ne sud daje konačnu riječ o ekstradiciji, a to znači da on i procjenjuje da li iza svega toga stoji delikt političke prirode ili ne.

Zastupnik tužbe Mimer kaže da je iz sudske prakse SAD i na osnovu ovdašnjih zakona jasno u tvrdeno šta mogu biti, a šta ne delikti političkog karaktera. To su

oni „delikti koji čine dio nasilnih političkih nemira kao što su, na primjer, ustanak, pobuna ili rat“, zatim delikti „koji su usmjereni na obaranje državne vlasti“ i na kraju delikti koji su „direktno vezani za političke ciljeve“.

„Jasno je, kaže Mimer, da zločini genocida prema Srbima, Jevrejima i Ciganima, u kojima je učestvovao i optuženi Artuković, nisu bili“ dio nasilnih političkih nemira i pobuna. „Drugo, krivična djela Artukovića nisu bila uparena ni protiv jedne vlade, niti protiv nekog režima. Masovna ubistva u Jasenovcu nisu imala za cilj napad na vladu Jugoslavije i Srbije. Rasni, a ne politički motivi stajali su iza tih ubistva. Prema tome, genocid nije politički akt koji bi mogao preko dotrine „političkog delikta“ da posluži kao zaštita od ekstradicije. To bi bilo suprotno odlukama Nürnberškog suda. I treće, akt nasilja, tj. masovnih ubistva se ne može smatrati političkim ako je priroda tog delikta takva da on krši odredbe međunarodnog pravca i suprotan je međunarodnim standardima civilizovanog ponašanja ljudi.“

PROTIV POLITIZACIJE PROCESA

Američki organi pravosuđa, koji vode postupak za ekstradiciju Artukovića, pokazali su već u dosadašnjoj raspravi da energično traže od suda da se suprotstavi politizaciji procesa, onome što se, zapravo, u slučaju Artukovića dešavalo na ovom sudu pedesetih godina. Onda je, reklo bi se, za većinu aktera tog procesa i ondašnjeg odlučivanja bilo najvažnije da Artuković ne padne „komunistima u ruke“, to je bilo vrijeme kada su njegovi monstruozi zločini bledjeli pred potrebom ondašnjeg političkog trenutka i ondašnjih antikomunističkih euforija u Americi. Dosadašnji tok suđenja, međutim, pokazao je da se danas o slučaju Artukovića raspravlja na upadljivo drugačiji način, sa manje strasti, politiziranja i pristrasnosti, a više pravne logike i oslanjanja na pravne argumente.

Sa jugoslovenske strane, koja je prošle godine obnovila zahtjev za izručenje Artukovića, na šta, uostalom, čeka već 33 godine, još odranije je poručivano američkim sudovima i američkim vlastima da Artuković Jugoslaviju kao političar ne interesuje. Jugoslavije na temelju konvencije iz 1901. godine jedino traži njegovo izručenje kao zločinca.

Borislav LALIC

STUDENTSKI STANDARD

UČENJE U ČOŠKU

● Studentima Univerziteta „Đuro Pucar Stari“ u Banjaluci ne moraju roditelji pričati kako se nekad učilo u čošku s knjigom na koljenima, jer ni oni, i pored zaista velike brige društvene zajednice, nemaju mnogo bolje uslove

BANJALUKA, 17. februara — Da bi se učilo, a učenje zahtijeva izuzetan napor i odricanje, potrebno je imati i uslove. Stoga i nije čudo što se stalno govori o studentskom standardu i što je to redovna tačka u dnevnom redu univerzitetskih organa Skupštine Univerziteta „Đuro Pucar Stari“ je nedavno razmatrala informaciju koju je, ovaj put veoma pedantno, uradila Komisija za studentska pitanja i fizičku kulturu.

Osnovu istraživanja predstavlja dobro smišljena anketa, rađena na uzorku (po slučajnom izboru) od 681 studenta sa svih devet visokoškolskih organizacija krajiškog Univerziteta. Studentski standard nije samo smještaj i ishrana, nego je to i njihova neangažovanost u nastavno-naučnom procesu, način na koji dolaze do udžbenika i literature, gdje uče, kako spremaju ispite, posjećuju li predavanja, da li učestvuju u vannastavnim aktivnostima i radu studentskih i društveno-političkih organizacija i samoupravnih organa na fakultetu.

ILEGALCI NISU ILEGALNI

Današnjem studentu nije lako. Sve je teže izdvojiti iz kućnog budžeta da bi se dijete poslalo na studije. Mnogo je jeftinije kada je fakultet u gradu, u kome žive roditelji ali ni onda neće biti jednostavno udovoljiti svim prohtjevima i potrebama mladog čovjeka.

Mjesta u paviljonima Studentskog centra „Veljko Vlahović“ u Banjaluci ima za 608 studenata, ali se zna da noći i dane tamo provodi prosječno devet stotina do hiljadu studenata. „Vlasti“ u ovom studentskom domu nisu stroge i ne proganjaju ilegalce, svjesni da oni nisu imali sreće da u redovnoj raspodjeli dobiju krevet u dvo- ili trokrevetnoj sobi, a nemaju ni novaca da plaćaju masne svote stanodavcima. Kako se može učiti u tjesnim sobama? Kako studenti tehničkih nauka da crtaju svoje komplikovane šeme?

Postoji dobra volja, godinama, da se u Bihacu preuredi đачki dom i u njega smjeste studenti, a u Banjaluci napravi još jedan paviljon. Za sve to treba para, koje se teško mogu obezbijediti.

MOŽE BITI BOLJE

Ishrana u menzama je mnogo jeftinija nego u restoranima u gradu. U njima se i hrani većina studenata koji ne žive kod roditelja, ali stalno nedostaje novca da se pokriju razlike između kalkulatvne i stvarne cijene ishrane i smještaja. Studentima se ne može više uzimati. Odlučeno je i da se učesće studenata smanji sa doskorašnjih 55 na 42 odsto (ne treba govoriti o pojeftinjenju jer je inflacija učinila svoje), da razliku plaća Zajednica visokog obrazovanja, a deseti nu, kao što je bio i ranije slučaj, opština, Studentski centar i studentski servisi. Opština svoje da. Muka je se



Ko hoće da uči, snađe se

tim što Omladinska zadruga, koja u banjalučkom slučaju daje 5 procenata, ne uspijeva da ih podmiri ili to neredovno čini, svoja dugovanja, balast onda pada na zaposlene u Centru, a to je već suma koja se ne da izdržati. Ovaj put nisu u teškom položaju samo studenti, nego i oni koji brinu o njihovom standardu.

Da je novca - u centru grada bi se mogla otvoriti još jedna menza pa bi i studenti sa fakulteta koji nisu u krugu Studentskog centra bili u boljoj situaciji. Ali sa ovo sredstava može se više uraditi, misli Komisija za studentska pitanja samo uz dosta dobre volje i razumijevanja. Studenti Medicinskog fakulteta bi morali da se hrane u bolničkim restoranima, uz određenu dotaciju s Univerziteta; mogla bi se „pravednije“ dijeliti mjesta u domu, ako se promijeni pravilnik; skloništa na fakultetima mogu postati omladinska sastajališta; svaki fakultet može dobiti malu čajnu kuhinju; otvaranje studentske zadruge koje su uskoro očekuju obećava dosta...

Da se na govori o zdravstvenoj zaštiti studenata, o tome da na red kod zubara stižu svaka dva i po mjeseca, da sale gube čekajući da uđu u tjekarsku ordinaciju. Stvari se kreću naprijed, ali će proći još dosta vremena kad će se moći reći da banjalučki student dobro živi. Sigurno da su zato prilično odgovorni i sami studenti koji bi svojim radom u CEDUBAL-u mogli mnogo toga da riješe, a prijedloga u sačinjenoj informaciji ima mnogo.

S. ŠILJEGOVIĆ

U BOSANSKOJ GRADIŠCI

FILM U NOVOM SVJETLU

— U kinu gradskog Doma kulture u Bosanskoj Gradišci repertoar bogatiji, publika raznovrsnija. U martu - mala revija filmova. Neophodan savjet filma

BOSANSKA GRADIŠKA 17. februara - Za razliku od prije godinu ili dvije, sada je mnogo prijatnije otići u kino gradskog Doma kulture u Bosanskoj Gradišci. Uz znatno poboljšanje repertoara filmova, koji je sada žarnovski dostupniji svim uzrastima i ukusima, postepeno se mijenjaju i navike posjetilaca. Neprijatni zvižduci i poklici, koji su ranije ispunjavali kino-salu, gotovo da su iščezli. Jedino što po sjedištima i između redova ostaje dosta smeća i blata, što je zaista šteta za kino-salu kao što je ova u prelijepom zdanju kulture pored Save. Ali, vratimo se filmu.

Posljednjih mjeseci ovdje se prikazuju kvalitetni filmovi, a većina ih je novijeg datuma. Također, znatno se promijenio odnos broja domaćeg i stranog filma, a novinu predstavljaju i projekcije u kasne večernje sate. Narednih dana na repertoaru kina u bosanskogradiškom Domu kulture je mala revija odabranih domaćih i stranih filmova. Nakon domaćeg filma „Pismo glava“ i komedije „Otmaci iz gubljenog blaga“, viđen je domaći film „Medeni mjesec“, čija tematika i brojna glumačka ekipa privlače pažnju, bez obzira ne pretjerane erotske scene, koje su već postale svojstvene domaćoj kinematografiji. Nakon ovog filma slijedila je dobra francuska komedija „Salon za masažu“, koja ipak nije za mlade od osamnaest godina. Njima je u prijedpodnevnim satima ponuđen film „Abba“. Do kraja mjeseca ljubitelji sedme umjetnosti u Bosanskoj Gradišci moći će još vidjeti

dobre i već znane filmove poput američkog „Baksuza“, „Konana“, a tu su još i „Oficir i džentlmen“, „Žena apeč“ i drugi. Nakon toga, pet dana, ovdje će igrati domaća komedija „Nema problema“ čiji su posljednji kadrovi snimani u Bosanskoj Gradišci. Bez obzira na sadržaj filma, publika to voli, jer je pored Bate Živojinovića, Nikole Simića i Jovana Janičevića Lepa Brena u glavnoj ulozi. Odmah iza filma „Nema problema“, dakle početkom narednog mjeseca, na repertoaru je odabranih filmova, koja u Bosanskoj Gradišci posebno i nije najjavljavana.

Međutim, to ne znači da će kino-repertoar ovdje ponovo biti, siromašniji. Naprotiv sljedećeg mjeseca dnevno će se prikazivati i po dva filma, u jednom kinu, a među njima su toliko reklamirani film „Gandi“, zatim „Nostradamus“ - američka vizija budućnosti i komedija pod naslovom „Patke koje sjede“.

Prošle godine u kinu gradskog Doma kulture u Bosanskoj Gradišci prikazano je 156 filmova sa 342 predstave i pred 90 hiljada posjetilaca. To govore statistički pokazatelji, a Hazim NUMANOVIĆ, dugogodišnji kino-operater smatra da je krajnje vrijeme da se neko više brine o filmu i posjetiocima, jer je oblast filmografije još zapostavljena u bosanskogradiškoj kulturi. Potrebno je što prije aktivirati programski savjet za film i bolje obavještavati posjetioce o onome što se u kinima prikazuje i što dolazi, smatra Numanović.

V. SLIJEPCVIĆ

KAKO DO PROSTORA ZA KULTURNE DJELATNOSTI U BOSANSKOM NOVOM?

SALA — PRVI PROBLEM

BOSANSKI NOVI 17. februara. — Ni poslije toliko godina dogovaranja i neuspjelih akcija za izgradnju doma kulture, Bosanski Novi još nema odgovarajući prostor za izvođenje pozorišnih predstava, a ništa bolje nije ni sa izložbenim prostorom. Za sve „služi“ sala još neadaptirane zgrade stare gradske Vijećnice, čiji krov prokišnjava. Pa i u takvom prostoru ipak zablistala poneka izložba.

— Mora se znati gdje su granice improvizacija, jer se izložbe naših likovne baštine, koje ovih dana pod vrlo povoljnim uslovima nude galerije iz Sarajeva, Banjaluke, Zagreba i Beograda, već zbog svog ugleda i dragocjenosti ne mogu izlagati u prostorijama našeg Zavičajnog muzeja sa čije tavanice kaplje kišnica ili koje su tako provizorno osvijetljene, a da o grijanju i osiguranju i ne govorim - kaže Ante MILINOVIĆ, direktor bosanskonovskog Zavičajnog muzeja.

Slična situacija je i sa teatarskim ponudama. I zato, kulturni radnici sa željenjem moraju negativno odgovarati na ponuđene programe i gostovanja, osiromašujući i protiv svoje volje kulturni život u Bosanskom Novom. Kako izgraditi dom kulture s odgovarajućim dvoranama za pozorišne predstave i izložbene djelatnosti? Napotezu su svi koji žele bogatiji kulturni život u gradu.

F. KORAJAC

POVODI

GREŠKA NA GREŠKU

Podatak da je u protekloj godini iz zaostavštine Ive Andrića utrošeno 2.620.000 dinara za otkup Kriježinih djela bibliotekama u Bosni i Hercegovini pomalo je i bizarn. Zato su prije nekoliko dana u SIZ-u za izdavačku i bibliotečku djelatnost naše republike odlučili da se u ovoj, a i u slijedećim godinama, Andrićeva zaostavština koristi za otkup knjiga sufinansiranih od SIZ-a. Bez sumnje ispravan potez. No, postavlja se pitanje ko je donio odluku da se sredstva Andrićeva zaostavštine utroše na ovaj dosadašnji način kad se zna da su ona namijenjena nečemu sasvim drugom.

Kad se kaže, a kaže se, da se iz ovih sredstava treba koristiti dio koji će pomoći, kako razvoju književnosti tako i popularisanju pisane riječi onda se sigurno nije mislilo na otkup Kriježinih djela. Djela Miroslava Križeva u izdanju sarajevskog „Oslobodjenja“ su visokotiražan i zamašan izdava-

čki poduhvat ove kuće i trebao je finansijski i da se isplati. Ako je u plasmanu došlo do greške i ako je „ostvaren“ gubitak, što nismo uspjeli saznati, onda na ovaj način nije smio da se pokrije. Mogućno je i to da biblioteke nisu imale dovoljno sredstava da kupe Kriježina djela i da im se pomoglo, ali to, opet, ne opravdava učinjeni gest.

Očigledno je, dakle, greška je načinjena; pare su utrošene, Kriježina djela su u bibliotekama, na policama. Nadajmo se da će biti i čitana. Druge knjige koje su ostale u skladištima izdavača doći će na red ove godine. Samo, pitanje je hoće li i ove godine biti favorizovan jedan bosanskohercegovački izdavač ili će u otkupu učestvovati svi. Pravilno bi bilo ovo drugo. A pravila bi konačno morala da se poštuju. Ako ne valjaju, onda da ih mijenjamo.

N.G.

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE U BANJALUCI PRIPREMA IZLOŽBU

IZ MUZEJSKE ZBIRKE

BANJALUKA, 17. februara — Muzej Bosanske krajine u Banjaluci otvara vrata svojih depoa pripremajući izložu iz svoje zbirke umjetničkih slika. Ljubiteljima umjetnosti biće prikazano 60 slika Špire Bocarića, Bože Nikolića i manji dio opusa Vlaho Pečanca i Aleksandra Bojka.

Renomirani slikar Špiro Bocarić je od 1914. do 1941. godine živio u Banjaluci, gdje je 1930. godine postavljen za prvog upravnika Etnografskog muzeja Vrbaske banovine. Pored slikarstva i etnografskog istraživanja bavio se povremeno i novinarskim radom. Kako ističu kritičari, „slikarstvo Špire Bocarića bilo je u Banjaluci veoma cijenjeno i prihvaćeno u širom građanskom krugu, a izvršilo je i određene uticaje na dvojicu slikara koji su u tim godinama tražili svoj slikarski put. Bili su to Božo Nikolić i Aleksandar Bojko“.

Banjalučki slikar Božo Nikolić kao nastavnik crtanja na vlastito traženje dolazi iz Bihaca u Banjaluku, gdje predaje u banjalučkoj Gimnaziji. Početkom 1941. interniran je zajedno sa porodicom u Požarevac, a septembra 1945. ponovo se vraća u Banjaluku. Postavljen je za upravnika Narodnog muzeja, kratko vrijeme od 1951. do 1953. radi kao likovni pedagog na Pedagoškoj akademiji, a zatim kao restorator u Muzeju. Njegov učitelj crtanja bio je Lubo Ivanović, a pored crteža iskazao se kao vrstan akvarelista. Nastavnici



Spiro Bocarić, „Zmijanac“, ulje na platnu

crtanja u Gimnaziji bili su i slikari Vlaho Pečanac i Aleksandar Bojko, a u zbirci Muzeja sačuvano je nekoliko njihovih crteža i slika u ulju. Izložba iz zbirke umjetničkih slika Muzeja Bosanske krajine biće otvorena povodom 6. marta.

J. PRNJA

LIKOVNI ŽIVOT

„NAIVA“ GOSTUJE

SANSKI MOST, 17. februara — Djela iz bogatog fundusa prve Galerije naivne umjetnosti BiH iz Sanskog Mosta ove će godine imati priliku vidjeti ljubitelji likovne umjetnosti u Banjaluci, Sarajevu i Prijedoru, a možda još nekim gradovima u Republici. Kulturno-prosvjetna zajednica Sanskog Mosta ugovorila „pokretne“ izložbe, koje će tako naivno slikarstvo predstaviti širem krugu zainteresiranih.

Očekuje se, zauzvrat, u okviru saradnje s Umjetničkom galerijom iz Banjaluke, gostovanje djela te likovne ustanove u Sanskom Mostu, gradu u kojem se već duže od decenije održava tradicionalna likovna manifestacija „Majsko drugovanje na Sani“.

S.G.

POSILIJE 16. SUSRETA SAMOUPRAVLJAČA „CRVENI BARJAK“ U KRAGUJEVCU

Dvodnevni skup samoupravljača Jugoslavije, koji se svake druge godine već tradicionalno održava u Kragujevcu, završen je usvajanjem Poruke, dokumenta u kojem su zažeta iskustva, prijedlozi i mišljenja što ih je izrazilo oko 1.200 delegata i gostiju iz cijele zemlje. Tema ovogodišnjeg „Crvenog barjaka“, ako je suditi po broju učesnika u diskusiji i dopunama ponuđenih radnih materijala — bila je pun pogodak.

Pokazalo se da rasprava o nauci, tehnologiji, inovacijama i radnom stvaralaštvu, kao činiocima ekonomske stabilizacije i samoupravnog društvenog razvoja, dolazi u pravi čas kao izazov budućnosti ali i sadašnjice.

SOPSTVENA TEHNOLOŠKA RJEŠENJA

Bojano da će se produbiti jaz sa razvijanim industrijskim zemljama ukoliko se i kod nas odlučnije i odgovornije ne budu koristila najnovija naučna i tehnološka dostignuća, naveli su učesnike ovog skupa da već u prvoj tački Poruke naglase da „u ostvarivanju Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i daljem razvijanju socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, primjena naučno potvrđenih saznanja mora postati sastavni dio planiranja i kvalifikovanog odlučivanja u sklopu funkcionisanja cjelokupnog društveno-ekonomskog i političkog sistema. Stoga je obaveza radnika i radnih ljudi da u svim oblicima društvenog organizovanja i djelovanja svoje odluke zasnivaju na znanju i rezultatima nauke upravo radi afirmacije samoupravljanja i suzbijanja svih oblika proizvoljnog i nestručnog odlučivanja.“

Velike nade, kada je riječ o tehnološkom razvoju naše zemlje, polažu se u sopstveni naučnoistraživački potencijal, pogotovo u mladu generaciju. To pretpostavlja značajno unapređenje osnovnih naučnih istraživanja, razvijanje odgovarajuće informacione infrastrukture, obezbjeđivanje istraživačkih jez-

Izazov budućnosti već počeo

● Primjena naučno potvrđenih saznanja mora postati sastavni dio planiranja i kvalifikovanog odlučivanja u sklopu cjelokupnog društveno-ekonomskog i političkog sistema ● Tehnološki razvoj će u mnogo čemu zavistiti od oslonca na sopstveni naučnoistraživački potencijal



Redžo Bektašević, Mirjana Grbić, Zaim Elazović, Viktor Radman i Milutin Mitojević, učesnici „Crvenog barjaka“ iz Bosanske Gradnje i Banjaluke

PATENTI

U oblasti zaštite i registrovanja patenata kod nas postoje brojne slabosti koje su uglavnom karakteristične gotovo za sve nedovoljno razvijene industrijske zemlje. Tako na primjer, u periodu 1979. do 1983. godine, u našoj zemlji registrovano je svega 6,3 odsto patenata od ukupnog broja prijavljenih, što je, prema ocjeni poznavalaca, gotovo jedinstvena pojava u svijetu, s obzirom na to da se u razvijanim zemljama, posebno u zemljama OEEC, registruje 30 do 70 odsto podnijetih prijedloga.

razvijanja i obogaćivanja uvezanog znanja i tehnologije.

STRUČNA OBRADA, SAMOUPRAVNA OCJENA

U Poruci „Crvenog barjaka“ se zatim naglašava da Federacija

svim republikama i autonomnim pokrajinama. Tehnološki razvoj, kao bitna komponenta i uslov opštedruštvenog i privrednog razvoja, stoga mora postati predmet najpotpunijeg stalnog, kvalifikovanog i odgovornog interesa i brige radničke klase i radnih ljudi, svih samoupravnih i društvenih organa u svim oblastima života našeg društva.

Ostvarenjem ovog cilja prevazišla bi se dosadašnja praksa kada je pogrešan izbor tehnologije bio osnovni razlog najvećeg broja promašenih investicija u privredi. Stoga stručna obrada svakog investicionog prijedloga mora biti pažljivo proučena i samoupravno ocijenjena. U procesu donošenja investicionih odluka bila bi definisana odgovornost svakog učesnika, počev od stručnjaka kao kreatora, do samoupravnih i poslovnih organa.

MUDRI KORISTE NAUKU

Delegati 16. susreta samoupravljača došli su do zaključka da nauka, tehnologija, inovacije i

Nauka mladima

— Entuzijazam i istraživačka strast ne mogu ostati jedini podsticajni faktori u naučnom radu, pogotovo mladih, što je danas inače slučaj. Cjelokupnim odnosom i sasvim određenim mjerama, mladoj generaciji koja ima znanja, interesa i talenta, treba obezbijediti pristup i mogućnost bavljenja naučnoistraživačkim radom. Danas su, nažalost, naučne institucije praktično zatvorene za mlade ljude, što je, šire gledano, za naš razvoj pogubno i nepovratno izgubljeno. O tome govori i podatak da mladi ljudi (starosti do 29 godina) čine svega 10 odsto od ukupnog broja naših istraživača.

(Dušan Čkrbić, predsjednik Predsjedništva SR Srbije i predsjednik Odbora 16. susreta samoupravljača „Crveni barjak“)



gara u organizacijama udruženog rada i širim oblicima njihovog udruživanja koja će novostečeno znanje razvijati i primjenjivati u praksi. Nadalje, to podrazumijeva puno uključivanje istraživača u stvaranje sopstvenih tehnoloških rješenja, kao i u proces izbora, primjene,

mora preuzeti svoj dio odgovornosti za razvoj onog dijela nauke i tehnologije koji planskim dokumentima, odnosno odgovarajućim dogovorima o osnovama plana razvoja nauke i tehnologije u Jugoslaviji, bude opredijeljen kao zajednička potreba radnika i radnih ljudi u

radno stvaralaštvo treba da budu posebno razmotrani i na predstojećim kongresima i konferencijama Saveza komunista, Saveza sindikata i Saveza socijalističke omladine.

Do tada će se možda ostvariti ideja iz najkraće diskusije jednog delegata na ovom skupu koji

smatra da je potrebno pronaći inovaciju koja bi omogućila provođenje svega što je dogovoreno u Kragujevcu. Na putu do takve inovacije može uputili i izreka koja kaže da lukavci preziru nauku, neobrazovani joj se dive, a mudri je koriste.

Za ostvarenje barem jednog

dijela iz Poruke „Crvenog barjaka“ pobrinuće se Odbor za pripremu narednog, 17. susreta samoupravljača, za čijeg je predsjednika izabran Andrej Marino, predsjednik CK Saveza komunista Slovenije.

Fadil SMAJIC

REKLI SU...

Kriterij razvijenosti

— Moderni proces proizvodnje ili nova znanstveno-tehnička revolucija karakterizirana je mnogima revolucionarnim promjenama, gdje je primjena rezultata znanstvenoistraživačkog rada obilježena novom višom kvalitetom i čini osnovu savremene znanstveno-tehnološke revolucije, koja je ujedno i podloga za razvoj novih proizvodnih snaga, sa područja mikroelektronike, nuklearne energije, robotizacije, telekomunikacija, biotehnike i druge. Modernizira se proizvodnja i stvaraju se novi sektori proizvodnje, gdje nauka direktno ulazi u proizvodni proces, a time radnici u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti postaju neposredni proizvođači.

Ove tendencije pokazuju da se u globalnim svjetskim razmjerama dešava proces u kojemu odlučujući kriterij postaje prihvaćanje visoke tehnologije. To znači da su sve manje pretpostavke razvoja kapital i sirovine, a sve više znanje. Primjer za to su zemlje koje posjeduju naftu i kapital, ili zemlje koje posjeduju neke značajne sirovine, a nisu razvijene.

Takođe je očito da se u svijetu kapital odlijeva u smjeru odlaska naučnih radnika, tj. u smjeru odljeva znanja. Ovo upućuje na to da se mijenja kriterij razvijenosti.

(Iz uvodnog izlaganja Radoslava Galića u prvoj komisiji o temi: Nauka kao faktor razvoja samoupravnog društva)

Kadrovski potencijal

— Kada je u pitanju korišćenje sopstvenog kadrovskog potencijala, onda, svakako, u visokom obrazovanju treba da se izvrši inovacija znanja, u odnosu na svaku tehnologiju. Ova potreba još više se potencira u uslovima nedovoljne cirkulacije kadrova između univerziteta i organizacije udruženog rada. U stvari, edukacija kadrova treba da postane imperativ vremena kod nas jer će se na taj način omogućiti da osnovni kvalitet proizvoda ne bude ugrađeni materijal, nego uloženo znanje.

Posebno treba da se istakne da ozbiljni zadaci koji se nameću tehnološkom razvoju, ne priznaju atomiziranost istraživanja posebno kad je u pitanju naša sredina, koja nije toliko alomnašna da ne podnese istraživanje, ali ne i toliko bogata da bi mogla da podnese rascjepkanost i dupliranje istraživačkih programa...

U stvari, veoma je jasno da trend razvoja tehnologije u svijetu govori u prilog tome da budućnost nije isključivo rezervisana za zemlje koje raspolažu prirodnim bogatstvima, nego još više, za one koji su najposposniji da najnovija naučna dostignuća ugrade u finalne proizvode. Zato je potrebno mnogo znanja, kreativne maštovitosti, sposobnosti za odmjerenje i drugo, a otuda i utvrđivanje nove hijerarhije vrednovanja.

(Slobodan Arnaudov u uvodnom izlaganju u drugoj komisiji o tehnologiji kao uslovu stabilizacije i razvoja privrede)

Vlastiti oslonac

— Tamo gdje mikroprocesori i roboti smanjuju broj radnih mjesta, otvaraju se neograničene mogućnosti intelektualnog stvaranja vrijednosti. Ovo praktično znači uključivanje ogromnog broja računara, koji ispunjavaju osnovni zahtjev maksimalnog stvaranja vrijednosti uz minimalni trošak. Bilo bi neumjesno prikazati ih kao ključ za ubrzan rast industrijskog društva, jer i mnoga druga područja daju tome rastu isto takve priloge. Ovo praktično znači da nema tehničkog napretka ako se oslanja samo na postojeće ili izabrane tehnologije i izabrane ljude, već se mora obezbijediti prodor tehnologije u cijelu proizvodnju, oslanjajući se na znanje i sposobnosti svih ljudi. Ova konstatacija, bazirana na činjenici da svijet ne pristaje na postojeće, svijet traži neprekidne inovacije.

Ukoliko brže prihvatamo promjene, imamo više šansi da opstanemo u svjetskoj konkurenciji. Da bismo sinhronizovano išli naprijed, moramo inovacioni ambijent stvoriti u kući, na svom radnom mjestu, u OOUR-u, radnoj organizaciji, društveno-političkoj zajednici, a ne zahtijevati da se to dešava samo u SIV-u i Centralnom komitetu SK.

(Iz uvodnog izlaganja Stanijana Stankovića na trećoj komisiji o temi: Inovacije i masovno radno stvaralaštvo u oblasti razvoja tehnologije)

POSJETE

Milka Planinc u Herceg-Novom

HERCEG-NOVI, 17. februar — Predsjednica Saveznog izvršnog vijeća Milka Planinc i predsjednik izvršnog vijeća Crne Gore Radivoje Brajović razgovarali su danas u Herceg-Novom sa predstavnicima društveno-političkog i privrednog života opštine o pripremanju za ovogodišnju turističku sezonu i o realizaciji programa obnove na ovom području posljedice razornog zemljotresa 1979. godine.

Milka Planinc i Radivoje Brajović obišli su u zlatim Starim grad i posjetili osamdeseti jugoslovenski zlimak likovni salon u galeriji „Bepo Benković“.

VREMENSKE PRILIKE

Na Sokocu minus 32

SARAJEVO, 17. februara — Danas, u ranim jutarnjim časovima na Sokocu, kraj Sarajeva, izmjerena je najniža temperatura ove zime u Bosni i Hercegovini — minus 32 stepena.

Veoma hladno bilo je jutros i u ostalim dijelovima Republike. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, minimalna temperatura na Igmanu bila je minus 24, — Bjelašnici minus 19, u Zenici minus 18, u Sarajevu minus 16 stepeni.

Visina snježnog pokrivača na Bjelašnici je 90 centimetara, na Jahorini 75, a na Igmanu i Vlašiću 40 centimetara.

UMRO SVETISLAV MASLEŠA

SARAJEVO, 17. februara (Tanjug) — U Sarajevu je jutros nesrećnim slučajem izgubio život Svetislav Sveto Masleša, direktor Televizije Sarajevo.

Sveto Masleša, rođen 1935. godine u Pribroju na Limu, jedan je od najistaknutijih jugoslovenskih novinara. Više od 30 godina aktivno je prisutan kao novinar i urednik, prvo u sarajevskom „Oslobođenju“ i sindikalnom listu „Rad“, zatim kao višegodišnji dopisnik „Oslobođenja“ i Novinske agencije Tanjug u Moskvi, te kao televizijski autor i urednik i na kraju direktor Televizije Sarajevo.

Član je Saveza komunista Jugoslavije od 1955. godine. Rezervni je oficir Jugoslovenske narodne armije.

Bio je aktivan društveno-politički radnik. Pored ostalog, predsjednik Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, predsjednik Akcione konferencije Saveza komunista Radio-televizije Sarajevo i predsjednik Programskog odbora za televiziju Jugoslovenske radio-televizije.

Za plodan novinarski rad i društveno-političku aktivnost Svetislav Masleša odlikovan je Ordenom bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem, dobitnik je 6-aprilske nagrade Sarajeva, najvišeg priznanja Udruženja novinara Bosne i Hercegovine za životno djelo — nagrade „Veselin Masleša“ i brojnih profesionalnih priznanja lista „Oslobođenje“, Novinske agencije Tanjug, Televizije Sarajevo i Jugoslovenske radio-televizije.

Formiran je odbor za sahranu na čijem je čelu Vlatko Čošić, predsjednik Poslovnog odbora Radio-televizije Sarajevo.

Povodom smrti Svetislava Svete Masleše, direktora Televizije Sarajevo, telegrame saučesća porodici i kolektivu Televizije Sarajevo uputili su predsjednik Predsjedništva SR BiH Milanko Renović, predsjednik CK SK BiH Mato Andrić i predsjednik Republičke konferencije SSRNBIH Rade Galab.

POSJETA RAIFA DIZDAREVIĆA ALŽIRU

Podstrek ekonomskoj saradnji

U razgovoru predsjednika Šadli Bendžedida i saveznog sekretara za inostrane poslove vrlo visoko ocijenjeni jugoslovensko-alžirski odnosi prijateljstva i saradnje i ukazano da njihovo dalje unapređenje predstavlja strateško opredjeljenje dvije zemlje

ALŽIR, 17. februara (Tanjug) — Predsjednik Šadli Bendžedid primio je danas saveznog sekretara za inostrane poslove Raifa Dizdarevića, koji se od juče nalazi u zvaničnoj posjeti Alžiru. U srdačnom jednočasovnom razgovoru vrlo visoko su ocijenjeni jugoslovensko-alžirski odnosi prijateljstva i saradnje i ukazano da njihovo dalje unapređenje predstavlja strateško opredjeljenje dvije zemlje. Od predstojeće posjete alžirskog premijera Abdelhamida Brahimija našoj zemlji se očekuje da toj saradnji, posebno na ekonomskom polju, pruži novi podstrek. U iscrpnoj razmjeni mišljenja o međunarodnim pitanjima predsjednik Šadli Bendžedid i savezni sekretar Raif Dizdarević su posebno pažnju posvetili sadašnjem stanju u pokretu nesvrstanih zemalja i putevima kako da se ovaj učini dinamičnijim i efikasnijim. U razgovoru je bilo riječi i o situaciji u Africi, Magrebu, iračko-iranskom ratu, Bliskom istoku i drugim kriznim žarištima, i to iz ugla kako da pokret nesvrstanih doprinese nalaženju rješenja za probleme koji postoje u tim djelovima svijeta.

KAMPUČIJSKA KRIZA OČIMA UJEDINJENIH NACIJA

Mada ni Peres de Kueljar ni njegovi najbliži saradnici nisu imali iluzija da se kampučijski problem može lako i brzo riješiti, ishod najnovije mirovne inicijative svakako i za njih predstavlja iznenađenje

UJEDINJENE NACIJE, 17. februara (Tanjug) — Najnovija ofanziva vijetnamskih trupa na uporištu pokreta otpora u Kampučiji tumači se u sjedištu Ujedinjenih nacija kao potvrda mišljenja da su za miroljubivo rješenje kampučijske krize izgledi mali, ako ne i zanemarljivi.

Ta ofanziva se takođe shvata i kao odbacivanje inicijative generalnog sekretara svjetske organizacije koji je na putu po zemljama jugoistočne Azije diskretno, ali i dovoljno razgovjetno stavljao do znanja da se za laže sa miroljubivo rješenje. Mada sve pojednostojno plana Peresa de Kueljara iz razumljivih razloga nisu saopštene javnosti, sa razlogom se vjeruje da on nije mogao da odstupa od osnovnih i više puta ponovljenih zaključaka Saveta bezbjednosti i Generalne skupštine, koji su u povlačenju vijetnamskih okupacionih trupa vidjeli put za miroljubivo rješenje kampučijskog pitanja.

NA GRANICI IZMEĐU ČADA I CENTRALNOAFRIČKE REPUBLIKE

VOJSKA VRAĆA IZBJEGLICE

NAJROBI, 17. februara (Tanjug) — Trupe vlade u Ndžameni predsjednika Hisena Habrea, u adaju na teritoriju susjedne Centralno-afričke Republike i primoravaju silom čadске izbjeglice da se vrate u domovinu - javlja Radio-Bangi, prenoseći izjavu ambasadora Ujedinjenih nacija za izbjeglice.

Trupe su u svojim pohodima tokom januara i početkom februara razorile i spalile nekoliko sela i izbjegličkih logora u predjelima Mojeno Sido, Koueno Sido i Sari, izjavio je funkcioner Ujedinjenih nacija u Bangiju.

Prema ovim izvorima, prije nego što je pobjegla primudi, vlada Hisena Habrea pokušala je upućivanjem emisara i vođenjem pregovora da ubijedi izbjeglice da je „stanje u zemlji normalno“.

Vode izbjeglica su, prema izvorima OUN, za povratak stotinjak hiljada Čadana iz Centralnoafričke Republike postavile uslov da sa juga Čada budu povučene trupe koje su odgovorne za „napade i masakr lokalnog stanovništva“.

Više od 250.000 čadskih izbjeglica

NOVO MUZIČKO DJELO U VELIKOJ BRITANiji

Muzikl o La Pasionariji

MADRID, 17. februara — Na sceni rudarskog grada Nju Kastila, na sjeveru Velike Britanije, ovih dana se prikazuje muzikl „La Pasionarija“, koji je po scenariju poznate engleske književnice Pam Gems postavila Ju Denderlejn, avangardni reditelj ove zemlje - javlja Tanjug.

Na premijeru održanu prije nekoliko dana bila je pozvana i sama Dolores Ibaruri, iako nije mogla da se odazove pozivu, bila je „prisutna“ među glumcima: video snimak njene poruke zahvalnosti, ali i solidarnosti sa borbom britanskih rudara inspirisao je cijelu ekipu uoči premijere.

ZBIVANJA NA JUGU LIBANA

Početak konačnog obračuna?

Oprezni analitičari trenutnih zbivanja i još bolji znalci prilika upozoravaju da, što se izraelskog povlačenja tiče, još ništa nije gotovo

BEJRUT, 17. februara (Tanjug) — Gerilci pokreta otpora na okupiranom libanskom jugu izvršili su danas nekoliko napada na izraelske okupacione trupe i, kako se javlja, „nanijeli im značajne gubitke“.

Prema izvještaju radio-stanice „Glas arapskog Libana“, koju kontroliše sunitska organizacija „Al murabitun“, Izraelci su najznačajnije gubitke imali u okršajima kod mjesta Borž al Semali, u blizini Tira i kod saeceta Kamed al Lauz, u neposrednoj blizini izraelskih linija u libanskom dijelu doline Beka. Prema nepotvrđenim informacijama, gerilci Pokreta otpora su ručnim bacačima i snajperskim puškama otvorili vatru na izraelske patrole i položaje i „nanijeli značajne gubitke“. Izraelska vojna komanda je potvrdila napade ali nije ništa rekla o gubicima.

„To je samo početak konačnog obračuna s okupatorom i borba se nastavlja sve dok i posljednji izraelski vojnik ne napusti tlo Libana“ - prenio je radio saopštenje komande „Nacionalnog pokreta otpora“.

Žitelji Sidona, „južne prijestonice“ Libana, kako ovdje zovu ovaj lijepi drevni lučki grad od oko 160 hiljada stanovnika, sada dobrim dijelom razorenog, prvi „dan slobode“ nakon 31-mjesečne okupacije, proveli su u slavlju na ulicama, u restoranima, u kućama, među prijateljima i susjedima. Kad su juče nešto iza podneva posljednji izraelski tenkovi, oklopni automobili i vojnici napustili grad odnoseći spakovane plavo-bijele zastave sa „Davidovom zvijezdom“, počelo je slavlje. Prethodnice libanske armije, koje su u stolu pratile Izraelce u povlačenju, a

zatim i tenkove koji su ulazili u grad, njegovi stanovnici su dočekali libanskim zastavama, cvijećem i bacanjem pirinča, tradicionalnim libanskim izrazom dobrodošlice.

Međutim, oprezniji analitičari trenutnih zbivanja i još bolji znalci prilika i danas upozoravaju da, što se izraelskog povlačenja tiče, „još ništa nije gotovo“.

„Prva faza“ povlačenja iz Sidona, sa rijeke Avali i nešto šireg područja, je okončana, ali ostaju naredne dvije „faze“ - vremenski period od aprila, odnosno septembra kada sami Izraelci predviđaju završetke svog povlačenja.

U „prvoj fazi“ Izraelci su napustili nešto više od 500 kvadratnih kilometara teritorije Libana na kojoj živi oko 400 hiljada stanovnika, uglavnom Šiita. Ali, zato su „zgnusnuli“ svoje snage na preostalih 2.300 kvadratnih kilometara do svoje granice i u dijelu doline Beka i oblasti Rašaje, što još čini 22 odsto libanske teritorije i to sa etnički i vjerski „mješovitim stanovništvom“.

Izraelska grčevita nastojanja da u Sidonu i okolini posiju razloge za etničke i vjerske sukobe, za sada, nisu uspjela, žitelji Sidona odolijevaju iskušenjima. Pravenamjere Izraela u naredne dvije „faze“ povlačenja ostaju nepoznanica i ovdje se danas upozorava da izraelska „vremenska tempirana bomba“ napunjena plitikom „podjeli, pa vlada“ može lako da eksplodira dublje na jugu. Pogotovo što izraelska vojna komanda nagovještava svoje „pravo“ da, i poslije povlačenja, interveniše svim raspoloživim sredstvima ukoliko se nastave akcije gerilaca protiv izraelskih snaga. Uz to, ostaje sasvim neizvjesno hoće li se Izrael povući iza svojih granica ili će kao „bezbjednosni pojas“ pod okupacijom zadržati oblasti između rijeke Litani i Granice. Učini li to, Pokret otpora će ostati pri svojoj prijetnji da će „napadati sve dok i posljednji izraelski vojnik ne napusti tlo Libana“.

Rješenja ni u izgledu

Poznato je da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija razgovarao o tome sa vlastima u Hanoju, kao i s predsjednikom Demokratske Kampučije Norodomom Sihanukom. On je o istom temi zamijenio mišljenje i sa državnimcima drugih zemalja jugoistočne Azije koji su mu bili domaćini.

Mada ni Peres de Kueljar, ni njegovi najbliži saradnici nikada nisu imali iluzije da se kampučijski problem može lako i brzo riješiti, ishod najnovije mirovne inicijative svakako i za njih predstavlja iznenađenje. Sporadična mišljenja prema kojima je vijetnamska vojna akcija potekla iz taktičkih razloga kako bi se obezbijedio dijalog sa pozicijama, odbacuju se zbog, kako se čini, sasvim razboritog zaključivanja da se uz jeku topova „ne može samo pregovarati“, već ni razgovarati.“

Vijetnamska ofanziva se otuda, u sjedištu Ujedinjenih nacija, prije tumači kao potvrda politike „svjesnog čina“ u čemu Hanoj u Kampučiji istrajava već punih šest godina. Ma kakav bio krajnji ishod najnovije vojne akcije, ona se u svjetskoj organizaciji shvata samo kao privremeni čin koji još jednom odlaže političko rješenje. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ovo rješenje vidi samo u povlačenju vijetnamskih trupa i omogućavanju narodu Kampučije prava na samoopredjeljenje i nezavisnost.

IZVRŠNI ODBOR UNESKA O ISTUPANJU SAD

IPAK, NE „KRESATI“ PROGRAME

Pozvane sve članice da budu maksimalno ažurne u uplaćivanju svojih redovnih doprinosa i da dobrovoljno izdaju dodatna sredstva za finansiranje ove organizacije

PARIZ, 17. februara — Izvršni savjet Uneska završio je rano jutros petodnevno vanredno zasjedanje u Parizu u posvećenoj posljednjem izlasku SAD iz te organizacije.

Kako javlja dopisnik Tanjuga iz Pariza, poslije višerasnog usaglašavanja i iscrpljujuće debate, koja je trajala čitavu proteklu noć, članovi Izvršnog savjeta Uneska su se složili da za sada, i pored znatno okrnjenih budžetskih sredstava, ne „režu“ za 1984-85. godinu. SAD su iz Uneska istupile 1. januara ove godine, a njihov doprinos od 43 miliona dolara činio je četvrtinu ukupnog budžeta te organizacije. Izvršni savjet je istovremeno pozvao ostale članice da budu maksimalno ažurne u uplaćivanju svojih redovnih doprinosa i da dobrovoljno izdaju dodatna sredstva za Unesko.

VAŠINGTON

Dolar dostigao kritičnu tačku

Strah od prejake valute

● Bez obzira na to što je krajem prošle sedmice dolar zabilježio minimalni pad, još nije sigurno da on neće i dalje rasti

● Rast dolara bi mogao ne samo da dalje zaoštri već prisutne probleme u SAD, nego i da zaprijeti takvim poremećajima na tržištu kapitala da to čak dovede i do nove recesije

VAŠINGTON, 17. februara — Novi američki ministar finansija Džems Bejker, koji je na toj dužnosti samo dvije sedmice, objelodanio je da su SAD posljednjih dana intervenisale na međunarodnoj berzi novca sa izvjesnom sumom dolara da bi zaustavile vrtoglavi rast svoje valute, ali je istovremeno priznao da nije siguran da li je to imalo nekakvog značajnijeg efekta. „Istina rekao je on, moguće je da nije bilo te intervencije da bi dolar danas bio jači nego što je“.

Bez obzira na to što je dolar krajem protekle sedmice zabilježio izvjestan minimalan pad, još nije sigurno da on i dalje neće rasti u odnosu na ostale konvertibilne valute prema kojima je u većini slučajeva već dostigao rekordni kurs razmjene. Ali, na osnovu onoga što je rekao Bejker, kao i ovdajšnje opšte klime u odnosu na „nadimanje“ dolara, reklo bi se da

je američka vlada počela sa zabrinutošću da gleda na ovakav rast svoje valute i da uvida da je njena vrijednost dospela do kritične tačke. Toga su posebno svjesni američki privrednici koji sa ovakvim dolarom sve teže izlaze na međunarodno tržište.

DEFICIT „UKIDA“ RADNA MJESTA

Međutim, po mišljenju nemalog broja ovdajšnjih finansijskih analitičara, ta kritična tačka je već prevaziđena. Američki trgovinski deficit u prošloj godini iznosio je 107 milijardi dolara. To sve teže izdržava i američka privreda. To, takode ozbiljno blokira rješavanje nezaposlenosti u zemlji u kojoj je osam miliona ljudi bez posla. Ovdajšnji stručnjaci su, na primjer, izračunali da se na svaku milijardu dolara trgovinskog deficita u privredi gubi

25 hiljada radnih mjesta, a to u ukupnom iznosu deficita znači oko dva miliona i 700 hiljada nezaposlenih više. To je, smatra se, preskupa cijena za ukročenu inflaciju koja se u posljednje tri godine održava na nivou od oko 4 procenta.

Sve to još ne znači da Reganova administracija mijenja politiku jakog dolara. Vašington i dalje insistira na svom ranijem stavu da je jak dolar prije svega i prvenstveno odraz „dobrog zdravlja“ američke privrede, koja je u ekspanziji uprkos niskoj inflaciji.

Sadašnja američka intervencija na međunarodnoj berzi ipak je znak da se tu nešto mijenja. Vašington je ranije insistirao na tome da će intervenisati na berzi sa ubacivanjem veće količine dolara samo onda kada na njoj dođe do „finansijskog nereda“. Nedavno, za vrijeme sastanka ministara finansija „velike petorke“ (SAD, Japan, Velika Britanija, SR Njemačka i Francuska) održanom ovdje u Vašingtonu, rečeno je, sa čim su se SAD saglasile, da takve intervencije mogu da uslijede i kada se ocijeni da bi to moglo da bude „korisno“. Takva je zapravo i bila intervencija o kojoj govori novi ministar finansija Bejker.

FRANCUSKI PROBLEMI

Rekordna nezaposlenost

Na biroima posao čeka više od 2,5 miliona nezaposlenih

PARIZ, 17. februara — Nezaposleni u Francuskoj ponovo bilježi zabrinjavajući porast. U Francuskoj ima dva i po miliona nezaposlenih, kojima se u prvom mjesecu ove godine pridružilo više od 37.000 otpuštenih radnika. Prema podacima francuskog ministarstva rada, na biroima rada čeka 2.553.000 nezaposlenih, što je za tri stotine hiljada više nego prije godinu dana. Posebno zabrinjava činjenica da je uz porast broja onih koji ostaju bez posla, sve slabija ponuda novih radnih mjesta.

OD DOPISNIKA
TANJUGA

KAKO SMIRITI RAST?

Ovdje se sada govori o dva moguća scenarija koji bi narednih sedmica i mjeseci mogli da se primijene da se rast dolara zaustavi. Po jednom, SAD bi same ilizajedno sa drugima izašle na berzu sa milijardama dolara i tako bi zaustavile bjesomučnu jagmu za američkom valutom, odnosno smirile bi njen dalji rast. Po drugom, i evropske zemlje bi ujednoj širokoj zajedničkoj akciji mogle da uspostave sistem određene kontrole razmjene, opet sa ciljem da se zaštite njihove valute, a dolar ukroti.

Najvažnije od svega bi, međutim, moglo da bude to što ovdje u SAD počinje da preovladava strah od prejakog dolara, koji bi, ako nastavi sa ovakvim rastom, mogao ne samo da i dalje zaoštrava pomenute probleme u zemlji, nego i da zaprijeti takvim poremećajima na tržištu kapitala da to čak dovede i do nove recesije i otimanju inflacije ispod kontrole.

Svima je, međutim, jasno da početan potez u sprečavanju takvih trendova mora krenuti od smanjenja američkog budžetskog deficita, koji u svemu tome ima značajnog udjela.



PEROM I KAMEROM: S PRIPREMA BANJALUČKOG BORCA U BUDVI



Slika za uspomenu. Igrači, treneri i vodstvo puta ispred hotela „Mogren“ u Budvi.

● U Banjaluci nastavak započetog u Budvi
● Nagrada za prvo mjesto u Baru ● Plusevi i minusi

NASTAVITI ISTIM TEMPOM

Nakon 12 dana rada i priprema i pet prijateljskih utakmica Borac je završio još jednu, veoma važnu fazu priprema, na Crnogorskom primorju. Radilo se intenzivno dva puta dnevno; svih 26 igrača bilo je uključeno u treninge, a gotovo svi, izuzev Demirovića, imali su i prilike da zaigraju u nekoj od prijateljskih utakmica. U Budvi i okolnim mjestima odigrano je pet kontrolnih utakmica — četiri pobjede, protiv Ivangrada 4:0, Mornara u Baru takođe 4:0, OFK Kikinda 2:0, protiv Radničkog iz rudarskog mjesta Rudovci 2:2 i sa drugoligašem Budućnosti u Titogradu jedini poraz od 1:2. Kako ocjenjuje pripreme prvi čovjek u Borcu u stručnom štabu Đorđe Gerum.

— Zadovoljni smo, sve što smo planirali to smo i ostvarili. Posebno bih istakao disciplinu igrača i njihov odnos prema radu. Nismo imali nikakvih problema, a i pet prijateljskih utakmica bile su prilike da zaista ocijenimo mogućnosti i formu nekijh igrača.

● O utakmicama i igri pojedinaca?

— Svakako naša najbolja utakmica bila je protiv OFK Kikinda koju smo dobili sa 2:0, a imali smo mogućnosti i šansi da ostvarimo i veću pobjedu. U ovoj utakmici imali smo i igru, a zalaganje svih bilo je na zavidnoj visini. S obzirom na to da je riječ o pripremama, ne bih istakao nijednog igrača, ali bilo je i onih koji su dobili i pluseve, i onih sa minusima.

● Turnir u Baru?

— Drago nam je da smo pobijedili i osvojili prvo mjesto. Utakmica je bila teška i ne znam šta je trebalo nekim igračima OFK Kikinda da igraju pogibljivo i opasno. U jednom trenutku sam čak i pomislio da povučem ekipu sa terena. No, sva-

kako imamo i razloga da kritikujemo neke naše igrače, prije svih Omerhodžića, Đurđevića i Beširevića, koji nisu smjeli da nasjedaju provokacijama i reaguju nesportski. Razgovaraćemo o svemu još u Banjaluci. Ekipu će predložiti za nagradu za osvojeno prvo mjesto u Baru, a ovu trojicu pomenutih igrača za kaznu.

● Nastavak u Banjaluci?

— Nastavljamo istim tempom, zastoja ne smije i neće biti, nakon kraćeg odmora, rad nastavljamo na našem stadionu, a dogovorili smo i nekoliko utakmica s klubovima iz okoline Banjaluke. U iduću subotu i nedjelju putujemo u Veliku Kladušu i Bihać gdje ćemo odigrati utakmice sa Krajišnikom i Jedinstvom. Za mnoge igrače, posebno one koji nisu bili najubjedljiviji i ostvarili ono što sam očekivao, ove i druge utakmice biće i konačne provjere. U tim će samo najbolji i najspremniji — neće biti povlašteni. Imamo veliki izbor igrača i konkurenciju u timu i svi imaju šansu da izobre mjesto u najboljem sastavu.

U četvrtak uveče na oproštajnoj večeri, član Predsjedništva kluba i vođa puta u Budvi Ibrahim Fazlagić čestitao je igračima na ostvorenom prvom mjestu u Baru i posebno istakao:

— Drago nam je da smo od uprave hotela, ovdje u Budvi, mogli da čujemo riječi pohvale za vaše ponašanje dok smo boravili ovdje. To nas zaista čini ponosnim, jer atmosfera u ekipi i odnosi među igračima bili su na visini. Neka tako bude i ubuduće.

Igrači su dobili tri dana odmora i nastavljaju rad u utorak.

Tekst i snimci: Idriz SALTAGIĆ



U slobodnim trenucima, kraj malih ekrana. Beširević, Bogojević, Gajić, Popović, Lacmanović, Lapić, Raičević, Tarabar, Đurđević...



Ekipa pod vodstvom trenera Geruma kreće na jutarnji trening. Tako je bilo svakog jutra. U prvom planu Lacmanović, iza Pićan, Raičević...

BOKS

● Sparinzi na minus 20 Celzijusovih ● Damir Škaro priznaje da nikada ni u reprezentaciji nije ovako imao dobre pripreme ● Kup šansa za Lovčalića, Majstorovića, Huskića i Stijakovića ● Sve do odlaska u Titov Vrbas bokseri će u klupskoj sali trenirati dva puta dnevno

IZ NAŠEG UGLA

... A već „zvjezdice“

LJUBIJA — Delić, Bašić, Čavlović, ne žele u nastavku prvenstva nositi dres Ljubije, člana Grupne lige — „Sana“. Riječ je, da podsjetimo, o mladićima koji su nekoliko godina igrali za juniorsku ekipu drugoligaša Rudara (Čavlović nastupao i za seniorsku selekciju), koji su energično odbili da pređu u „mali“ klub. Smatraju, valjda, da mogu podnijeti teret borbi u drugoligaškim vodama. Kamo sreće. Godinama zagovarana saradnja između klubova — komšija, učena na primjerima onih iz većih gradova, uzela je i ovdje negativne razmjere. Čavlović je izjavio da želi u Prijedor, ostala dvojica nisu se još izjasnili. Šta će iz svega ispasti, ne zna se. Sigurno je, međutim, da ovo nije put rješavanja nagomilanih problema. Bilo bi dobro i njima, Ljubiji, a i Rudaru kada bi došlo do sporazuma. Ljubija je igrački veoma oskudna, Rudar prebogata (ne ulazimo u kvalitet), a njima i njihovim drugovima potrebno kaljenje. Pitanje je da li su ovi golobradi momci to tako i shvatili, da li im je u klubu gdje su počeli, objašnjeno pravo stanje stvari. To nismo mogli dokučiti. Nepo bitno je da ovaj primjer pokazuje kako se nesvjesno proizvode „zvjezdice“, igrači koji smatraju da su savladali sva slova iz nezavršene fudbalske abecede.

R. S.

NA PRIPREMAMA DVADESET IGRAČA

POJAČANJA ŽELJEZNIČARA

BOSANSKA KRUPA — U redovima bosanskokrupskog Željezničara čine se naporu da se ekipa što bolje pripremi i ojača za početak naredne prvenstvene sezone. Tu orijentaciju potvrđuje činjenica da je na treninzima ovom timu pristupno više od 20 igrača koji pod rukovodstvom trenera Redže Amidžića disciplinovano rade. O priinovama i toku priprema Željezničara trener Amidžić kaže:

— Svi oni imaju za sada podjednake izgleda da uđu u sastav ekipe, a igrače oni koji budu najspremniji. Dobili smo i značajna pojačanja u Ibrahimpašiću, braći Dizdarević iz Radnika Ripač, Fajića iz Sloge Otoka, Eljazovića iz Jasenice, a iz JNA su se vratili Bišević i Bašić. B. V.

ODRŽANA KONFERENCIJA FK KOZARA

POVRATITI STARE POZICIJE

● Zapaženi rezultati u protekloj godini ● Zapošljavanje i dugoročniji sistem finansiranja još najprisutniji problemi ● Novi predsjedavajući Fadil Čaušević.

BOSANSKA GRADIŠKA — Održana je Konferencija fudbalskog kluba Kozara, uz odziv delegata koji ne može da zadovolji i koji je, kako se to moglo čuti, najbolji barometar kakvo je zapravo interesovanje za probleme i život najizraslijeg kluba na području opštine. Ocijenjeno je da je Kozara u protekloj godini, a to je proizišlo nakon razmatranje izvještaja o radu, i pored brojnih teškoća, postigla zapažene rezultate u prevazilaženju stanja u kome se nalazila, te na uspostavljanju novih odnosa koji su u potpunosti u skladu sa društvenim dogovorima i opredjeljenjima u ovom sportu. Često se ponavljalo da je Kozara dosljedno poštovala sve društvene dogovore, dok postoji sumnja da konkurenti ovog kluba još pronalaze mogućnosti za održavanje starog stanja kako bi pronašli dodatne stimulanse, što svakako ne vodi jedinstvenoj akciji u fudbalskoj organizaciji. Kozara je isto tako u prošloj godini ostvarila zapažene finansijske efekte: međutim, zbog ranije izrazito lošeg stanja, nisu prevaziđeni svi problemi, a dugoročniji sistem finansiranja kluba još nije riješen i na tom planu,

pored pokušaja da svoju pomoć daju i nadležne društveno-političke organizacije, nije se otišlo daleko.

U raspravama je dosta pažnje posvećeno i interesovanju radnih ljudi i građana za probleme ovog kluba koji je na prostorima van ove opštine pravi predstavnik, dok u opštinskim okvirima još nije izborio status vodećeg kluba što je i jedna od specifičnosti Kozare.

U takmičarskom smislu Kozara je ostvarila zapažen uspjeh jer treba imati u vidu sve teškoće koje su pratile klub da bi se došlo do zaključka da je plasman u prošloj godini bio čak iznad očekivanja. O takmičarskim planovima bilo je manje riječi, ali je naglašeno da se treba učiniti sve da klub izbori mjesto u gornjem dijelu republičke lige, te da se uz poboljšanje stanja u doglednom periodu pokuša povratak u drugoligaško društvo, što će svakako biti moguće kada se uspije u reafirmaciji ovog kluba.

Za novog predsjedavajućeg Predsjedništva, a od sada i Konferencije izabran je Fadil Čaušević, a za njegovog zamjenika dosadašnji predsjednik Savo Kerlić, čime se svakako nastojao održati kontinuitet u radu ovog kluba. Na kraju Konferencija je zadužila organe kluba i nadležne društveno-političke strukture da se ove godine dostojno obilježi 40-godišnjica postojanja Fudbalskog kluba Kozara.

N. KRAGULJ

SLOGA U OČEKIVANJU NASTAVKA PRVENSTVA

GODINA JUBILEJA

GORNJI PODGRADCI — Fudbaleri Sloge iz Gornjih Podgradaca, među posljednjim su počeli pripreme za nastavak prvenstva u Međuopštinskoj ligi Banjaluka. Prozivku je obavio trener Branko Maletić, 5. februara a okupilo se 19 igrača: Trivić, Jungić, Vujčić, Janjetović, G. Šestić, N. Šestić, Marjan, Tendžerić, D. Cvijić, T. Cvijić, Milićević, Jambolčić, Borković, Stanić i Ilićević, a u pripreme su uključeni i daryviti juniori Gigović i N. Končar, kao i Šukalo i G. Lukić. Za sada se u pripreme nisu uključili opravdano odsutni, Jerbić, M. Maletić, Z. Maletić i rekovalescent Čirić koji poslije operacije meniskusa još nije spreman za teža iskušenja.

— Imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo i da na kraju prvenstva zauzmemo što bolji plasman. Moramo spremni dočekati nastavak, a to možemo jer konačno smo ostali neokrnjeni. Niko nas nije napu-

PRIJATELJSKA UTAKMICA

DRUGA PROVJERA

KOZARA — LAKTAŠI 2:0 / 0:0/

BOSANSKA GRADIŠKA — Po veoma teškom terenu SRC „25. maj“ i po izuzetno hladnom vremenu fudbaleri Kozare su odigrali drugu pripremnu utakmicu sa ekipom Laktaša i zabilježili drugu pobjedu od 2:0 / 0:0/. Oba gola postigao je Damir Raos koji

neumlodrdno tresu mreže i na turniru u banjalučkoj dvorani Borik. Drugi gol protiv Laktaša Raos je postigao udarcem sa jedanaest metara.

N. K.

VOJNA POŠTA 2908 - BANJA LUKA
(Konkursna komisija)

OGLAŠAVA

slobodno radno mjesto za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

- KV GRAFIČKI RADNIK - 1 izvršilac.

Osim opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- da su odslužili vojni rok,
- da su KV radnici sa završenom tehnološkom školom grafičkog smjera i da imaju radno iskustvo najmanje 6 mjeseci na štamparskim mašinama: ABEDIC 1600, ABEDIC 360 i na planokopu za pripremu matrica.

Plata se određuje prema Pravilniku o LD i drugim novčanim primanjima GL na službi u JNA.

Uz molbu (prijavu) dostaviti:

- dokaz o stručnoj-školskoj spremi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o služenju vojnog roka,
- dokaz o radnom iskustvu i biografiju.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Glas“. Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzeti u razmatranje. Molbe se podnose, isključivo putem pošte, na adresu: VOJNA POŠTA 2908 BANJA LUKA (za Konkursnu komisiju). O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

RO PTT SAOBRAČAJA PRIJEDOR
KOMISIJA ZA RADNE ODNOS RZ

raspisuje

OGLAS

za obavljanje poslova na određeno vrijeme

- finansijski knjigovođa - mehanograf

USLOVI:

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
- odgovarajuće iskustvo 1 godina.

Rad na određeno vrijeme trajat će do povratka radnice sa porodijskog odsustva. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati u roku osam dana po oglašavanju na adresu: RO PTT SAOBRAČAJA - RZ ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KOMISIJA ZA RADNE ODNOS 79101 PRIJEDOR

NIGRO „GLAS“ ODUR KARTONAŽA, BANJALUKA, raspisuje

OGLAS

za prijem izvršilaca na poslove i radne zadatke

1. KV mehaničar — pripravnik na neodređeno vrijeme. 1 izvršilac
2. PK/NK transportni radnik na neodređeno vrijeme. 2 izvršioaca

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: Pod red. br. 1: KV mašinbravar ili alatničar, bez radnog iskustva

Pod red. br. 2: osmogodišnja škola bez radnog iskustva.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju se NIGRO „GLAS“, Služba pravnih i kadrovskih poslova, Banjaluka, Ul. AVNOJ-a br. 93, u roku od 8 dana.

Služba društvenog knjigovodstva Filijala Bosanska Gradiška, po direktoru Filijale nakon pribavljenog mišljenja Savjeta Radne zajednice na osnovu člana 8. Pravilnika o radnim odnosima objavljuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - do povratka radnica sa porodijskog odsustva

1. Na poslove i zadatke referenta za prijem i otpremu materijala - 1 izvršilac
2. kontrolor obrade - 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih članom 205. Zakona o državnoj upravi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za oba radna mjesta i to:

- završena srednja stručna sprema i
- 1 godina radnog iskustva

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Služba društvenog knjigovodstva Filijala BOS. Gradiška, ulica Mladena Stojanovića br. 14.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti i isprave kojima dokazuju da ispunjavaju uslove oglasa.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

GRADSKA APOTEKA
BIHAĆ
Ulica AVNOJ-a broj 12

Na osnovu odluke Zbora radnih ljudi Gradske apoteke Bihać, održanog 4. 12. 1984. a na osnovu Pravilnika o sistematizaciji raspisuje

OGLAS

za poslove i radne zadatke planera — analitičara, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog-porodijskog bolovanja.

Uslovi: završena viša ekonomska škola — komercijalni smjer sa godinom i po radnog iskustva. LD po Pravilniku o raspodjeli ličnih dohodaka.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Komisija za prijem i raspoređivanje radnika Radne zajednice PBS Osnovne banke Prijedor, objavljuje

OGLAS

Za prijem radnika za obavljanje sljedećih poslova i radnih zadataka u Radnoj zajednici Osnovne banke Prijedor.

I — ZAJEDNIČKE SLUŽBE

1. viši pravni referent na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
2. viši pravni referent na određeno vrijeme 1 izvršilac

II — FILIJALA PRIJEDOR

1. referent likvidator blagajnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodijskog odsustva 1 izvršilac
2. referent pripreme, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodijskog odsustva 1 izvršilac

III — FILIJALA BOSANSKI NOVI

1. referent, likvidator blagajnik na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodijskog odsustva 4 izvršioaca
2. referent pripreme na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodijskog odsustva 1 izvršilac
3. daktilograf I-a ili I-b klase na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodijskog odsustva 1 izvršilac

IV — FILIJALA BOSANSKA DUBICA

1. referent, likvidator blagajnik na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
2. referent, likvidator blagajnik na neodređeno vrijeme u šalteru Draganić 1 izvršilac
3. referent uplata od građana za KDS na neodređeno vrijeme 1 izvršilac

USLOVI:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

I — ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Pod 1 i 2 VSS, pravni fakultet i 3 godine radnog iskustva

II — FILIJALA PRIJEDOR

Pod 1 i 2 — SSS-ekonomski, bankarski ili finansijski tehničar, IV stepen i 1 godina radnog iskustva

Poseban uslov pod rednim brojem 1.

Provjera znanja u obavljanju konkretnih poslova za čiju obavljanju se zasniva radni odnos, kao i

Radna zajednica Privredne banke Sarajevo Osnovne banke Prijedor raspisuje

POMOVI

KONKURS

za izbor radnika za obavljanje rukovodnih poslova i radnih zadataka u Radnoj zajednici PBS Osnovne banke Prijedor Filijala Prijedor

1. Šef Agencija Kozarac 1 izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

1. VS—viša ekonomska škola — ekonomsko-finansijski smjer i 2 godine radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Molbe se podnose Konkursnoj komisiji Radne zajednice PBS Osnovne banke Prijedor.

Uz molbu priložiti dokaz o ispunjavanju uslova konkursa za biografijom i dosadašnjim kretanjem u službi.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće biti razmatrane.

da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje isključuje mogućnost rukovanja novčanim i drugim sredstvima i dokumentacijom na šalterima Banke.

III — FILIJALA BOSANSKI NOVI

Pod 1 i 2 SSS-ekonomski, bankarski ili finansijski tehničar IV stepen i godina dana radnog iskustva

Poseban uslov pod rednim brojem 1.

Provjera znanja u obavljanju konkretnih poslova za čije obavljanje se zasniva radni odnos, kao i da kandidat nije osuđivan za krivična djela koja isključuju mogućnost rukovanja novčanim i drugim sredstvima i dokumentacijom na šalterima Banke.

Pod 3 — KV — daktilograf III stepen i 1 godina radnog iskustva

Posebni uslovi:

Provjera znanja u rukovanju sredstava na kojim se radi i obavljanju konkretnih poslova za čije obavljanje se zasniva radni odnos

IV FILIJALA BOSANSKA DUBICA

Pod 1, 2 i 3 SSS-ekonomski, bankarski ili finansijski tehničar IV stepen i 1 godina radnog iskustva

Poseban uslov pod rednim brojem 1 i 2

Provjera znanja u obavljanju konkretnih poslova za čije obavljanje se zasniva radni odnos, kao i da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje isključuje mogućnost rukovanja, novčanim i drugim sredstvima i dokumentacijom na šalterima Banke.

Uz molbu priložiti:

- svjedočanstvo o završnom ispitu-diplomu
- izvod iz matične knjige rođenih
- dokaz o radnom iskustvu

Pod I i II Molbe se dostavljaju na adresu PBS Osnovna banka Prijedor, Prijedor Salvadora Aljendea br. 9.

Pod III Molba se dostavlja na adresu PBS Osnovna banka Prijedor filijala Bosanski Novi, Bosanski Novi M. Tita.

Pod IV Molbe se dostavljaju na adresu PBS Osnovna banka Prijedor, Filijala Bosanska Dubica, Bosanska Dubica M. Tita br. 7.

Nepotpune i neblagovremene prispjele molbe neće se razmatrati.

Kandidati koji nisu sa područja Osnovne zajednice za zapošljavanje Prijedor, dužni su na molbu priložiti propisani obrazac sa podacima potrebnim za utvrđivanje liste prioriteta pri zapošljavanju od Osnovne zajednice za zapošljavanje kod koje se vode kao nezaposlena lica.

Tužnim srcem javljamo da je u subotu, 16. februara 1985. godine, u 75. godini života nakon kratke i teške bolesti preminuo naš dragi



MILOŠ (Petra) POPOVIĆ

Sahrana će se obaviti u ponedjeljak, 18. februara 1985. godine, u 16 sati na Pravoslavnom groblju u Boriku.

OŽALOŠĆENI: supruga Ljubinka, kćerka Anđa, sinovi: Aleksandar i Nenad, sestre: Vukosava i Bosiljka, braća: Nemanja, Branko i Borislav, zet Boro, snaha: Gorica i Biserka, unučad i ostala ožalošćena rodbina. 061558

Dana 18. februara 1985. godine navršavaju se dvije tužne godine od kada nas je zauvijek napustio naš dragi i nikad nezaboravljeni brat, ujak i stric



IBRAHIM IBRO (HIVZE) ĐELIĆ

Dani, nedjelje, mjeseci pa i godine prodoše, a tuga i žalost u nama sve dublje i jače traju i trajaće vječno.

SESTRE I BRAĆA S DJECOM
057658

TUŽNO SJEĆANJE

na dan 19. februara 1985. godine kada se navršava deset godina od kada je umro naš dragi



DANILO KOPANJA

Toga dana u 12,30 sati posjetićemo njegov grob na Novom groblju u Banjaluci, položiti cvijeće i oživjeti uspomena na njegov dragi lik. **NJEGOVI NAJMILIJ:** supruga, kćerka, zet, rodbina i prijatelji 062400

Tužnim srcem javljamo da je u petak, 15. februara 1985. godine, u 88. godini života preminula naša draga majka i sestra



**SAFETA BUBRIĆ
rođena ŠERBIĆ**

Sahrana će se obaviti dana 18. februara 1985. godine u 15,30 sati na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠĆENI: sin BAKIR ŠERIFOVIĆ, unuk SAMIR, brat MEHMEDALIJA, snaha: SADIKA I MERSIJA, zaove, bratići, tetičke porodice: ŠERBIĆ, ARSLANAGIĆ, BIBULJICA, ISABEGOVIĆ i ostala ožalošćena rodbina i prijatelji 057660

15. februara 1985. godine iznenada je u 69. godini poslije kraće bolesti preminuo



BRANKO KNEŽEVIĆ

pukovnik JNA u penziji
nosilac „Partizanske
spomenice 1941“.

Sahrana će se obaviti 18. februara 1985. godine u 15 sati na Novom groblju u Banjaluci
OŽALOŠĆENI: supruga Smilja i ostala rodbina. 057663

Tužnim srcem javljamo da je 18. februara 1985. godine u 46. godini iznenada preminuo naš drug i radnik



**SVETO (Novaka) KUZMANOVIĆ
IZ PRNJAVORA**

Sahrana će se obaviti u utorak, 19. februara 1985. godine, u 13 sati na Gradskom groblju u Prnjavoru.

**KOLEKTIV GIRO „GRADIP“
PRNJAVOR**

Dana 18. februara 1985. godine navršava se sedam tužnih dana od kada nas nakon duge i teške bolesti zauvijek napusti naš dragi otac, suprug i iskreni prijatelj



**FAHRUDIN
(MAHMUTA) LITRIĆ**

Dugujemo zahvalnost, posebno Medicinskom centru Banjaluka na čelu sa dr prlm. Helidom Kutenovićem, radnicima SOUR—a „Ješingrad“. Zahvaljujemo Elfatu Turčinhodžiću za održani govor u ime radnika „Ješingrada“ pročitavši da odlazak našeg oca iz njihovog kolektiva nije i ne može biti odlazak u zaborav i da će se zauvijek sačuvati uspomena na njihovog radnika. Zahvaljujemo kolekt-

vu OŠ „Mirko Višnjić“, učiteljici Bahrliji Arnautović koja je saosjećala u našem bolu, kolektiv u učenicima II—21 Elektro—škole s profesorom Žarkom Mačkicom, efendijom Fahrudinom Katkiću, radnicima „Kontinentala“ i svim koji nam izjaviše saučestće i ispratili našeg dragog oca i supruga na njegov posljednji put. **SUPRUGA I DJECA** 057656

Tužnim srcem javljamo da je dana 16. februara 1985. godine u 53-oj godini života preminula



**ČAUŠEVIĆ
(rođ. Mušić)
RIFETA**

Sahrana će se obaviti u ponedjeljak 18. februara 1985. godine u 16 časova u Stupnici. **OŽALOŠĆENI:** suprug Avdo; sin Senad; kćerka Senada; braća: Alija, Rifet, Eniz, Huso i Sakib; sestra Hiba; zet Emsud; unuk Almir; snaha, zelovi, te porodice Mušić, Beširević, Gazić i ostala ožalošćena rodbina

Tužnim srcem javljamo vijest da je dana 16. februara 1985. godine u 46. godini iznenada preminuo naš sin, suprug, otac i brat



**SVETO (Novaka) KUZMANOVIĆ
IZ PRNJAVORA**

Sahrana će se obaviti u utorak, 19. februara 1985., u 13 sati na Gradskom groblju u Prnjavoru. **Ožalošćeni:** otac Novak, supruga Radmila, sin Slavko, kćerka Slavica, sestre: Anđelka i Angelina, braća: Andrija, Nedo i Nevenko, maćeha Rosa i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

RO „KRAJINAPREMJER“
BANJALUKA
Ul. V Kozarske brigade 18.

Na osnovu odluke komisije za radne odnose od 13.2.1985 godine objavljuje se

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

1. **GEODETSKI IZVOĐAČ... VSS geodetske struke 1 izvršilac**
2. **GEODETSKI IZVOĐAČ... VS geodetske struke 1 izvršilac**
3. **GEODETSKI IZVOĐAČ... SSS geodetske struke 2 izvršilaca**

USLOVI:

Osim opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
— položen stručni ispit u geodetskoj struci,
— 1 godina radnog iskustva u geodetskoj struci,
— vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostaviti na navedenu adresu u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

AUTO—MOTO DRUŠTVO „KRAJINA“
— Radna zajednica -
BANJALUKA
Ulica 4. jula bb.

Na osnovu člana 14. Pravilnika o radnim odnosima radnika RZ AMD „Krajina“ Banjaluka, komisija za prijem i raspored radnika raspisuje sljedeći

OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1. **VKR auto-mehaničar i VKR vozač ABC kategorije, izvršilaca 1 za rad u službi SPI;**
2. **Radnica na održavanju čistoće-kurirka i kafe-kuvarica, izvršilaca 1.**

USLOVI:

Pod. 1. VKR auto-mehaničar i VKR vozač ABC kategorije sa radnim iskustvom od 1 godine u struci, da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pod. 2. završena osmogodišnja škola. Prijave sa dokazom o ispunjenju uslova dostaviti u roku od 8 dana na gornju adresu. Nepotpune prijave neće razmatrati.

UNICEP—INCEL—Radna organizacija Industrija celuloze, papira i vlakna Banjaluka
OOUR BELFAN
Komisija za radne odnose

OGLAŠAVA

prijem radnika u radni odnos za obavljanje poslova i radnih zadataka

NA NEODREĐENO VRIJEME

1. održavanje elektro uradaja u smjeni... KV—1 radnik
- NA ODREĐENO VRIJEME (zamjena radnika koji su na službenju vojnog roka)**
2. održavanje elektro i mjerno regulacionih uradaja u smjeni... KV—2 radnika

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrdjenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to za poslove pod rednim brojem:
1. da su završili školu za kvalifikovane radnike zanimanja elektromehaničar i da imaju 6 mjeseci radnog iskustva,
2. da su završili školu za kvalifikovane radnike zanimanja električar i da imaju 6 mjeseci radnog iskustva.

Molbu i dokaze o ispunjenju oglasa dostaviti Komisiji za radne odnose OOUR—a Belfan, putem Kadrovske službe RO INCEL Banjaluka, Medeno polje bb.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati. **OGLAS JE OTVOREN 8 DANA.**

FILATELIJA

SUVIŠNE MARKE



Svake godine Zajednica jugoslovenskih PTT preduzeća izdaje veći broj redovnih i prigodnih poštanskih maraka. I to je u redu: kupaca uvijek ima, njih mora biti, jer se u protivnom poštanski saobraćaj ne bi odvijao normalno. Osim toga, tu su i strastveni sakupljači filatelističkih zbirki, koji troše prilične svote novaca, pogotovo ako skupljaju marke u paru, četvercu ili bloku. Tako se od filatelije stiču ogromna sredstva za zadovoljavanje nekih društvenih potreba, za unapređenje i organizovanje telegrafskog, telefonskog i poštanskog saobraćaja.

Svoj položaj sada pošta, želi da iskoristi, pa je nedavno izdala seriju redovnih maraka u četiri vrijednosti (prve dvije treba zanemariti), ali od dvije posljednje filatelista se, kada ih pomenete, diže kosa na glavi. Riječ je o jednoj marci nominalne 1000 i drugoj od 500 dinara. Da je riječ o čisto spekulativnom izdanju, da tako kažemo, najbolje svjedoči činjenica da u postojećoj


poštanskoj tarifi ove dvije marke uopšte ne nalaze svoju primjenu. Očigledno, iskorišćena je mogućnost da se od filatelista, prije svega, digno novac jer je poznato da oni moraju da kupe i te marke ukoliko žele da imaju kompletne zbirke.

Konačno, gdje će stići oni filatelisti koji marke skupljaju u paru, četvercu ili u većem broju primjeraka. Takvima će biti potrebno i do 20.000 dinara, kako bi popunili svoje zbirke ili podmirili potrebe korespondenata s kojima razmjenjuju seriju. Ovo što je učinjeno neće pomoći, kako na domaćem tako i na stranom tržištu, ugled jugoslovenske filatelije. O tome je Zajednica jugoslovenskih PTT preduzeća morala da vodi računa, jer vjerujemo da ni njoj nije stalo da se čitav pokret kompromituje a vrijednost filatelističkih zbirki devalvira.

D.M.

OD KLUBOVA DO TAKMIČENJA

Prvi bicikli u Jugoslaviji pojavili su se oko 1880. godine. Narod je različitim imenima nazvao ove nove „pokretne naočale“ — Trka kroz Jugoslaviju se održava od 1955. godine



Zgodan porodični bicikl, koji proizvodi italijanska firma „Kamell“

Prvi bicikli sa velikim točkovima pojavili su se u našoj zemlji oko 1880. Već nekoliko godina kasnije formirani su i prvi biciklistički klubovi, i to u Beogradu 1884, u Zagrebu 1885, u Ljubljani 1887, a u Sarajevu je osnovan Fahhrad-Club 1892. Klubovi su poticali razvoj biciklizma i često su organizovane trke. U prvo vrijeme korištene su konjičke raz „točak“, koji bi bio adekvatan izrazu „kotur“.

Sportski biciklizam

Već pomenuti Jugoslovenski koturaški savez, osnovan 1919, u Zagrebu, uticao je da se od te godine pa sve do II svjetskog rata, redovno svake godine održavaju



Još jedan porodični bicikl (kvadr bicikl) — „Safena de lux“

državna cestovna prvenstva. Jugoslovenski biciklisti su i prije II svjetskog rata učestvovali na Olimpijskim igrama u Parizu 1924, Amsterdamu 1928, i Berlinu 1936, a poslije rata na svim olimpijadama, osim u Helsinkiju. Jugoslovenski sportski biciklizam poslije rata znatno je napredovao, najprije pod okriljem Odbora za biciklizam, a od 1948. u okviru Biciklističkog saveza Jugoslavije, kada je obnovljen. U našoj zemlji od 1909. održavaju se i velika biciklistička takmičenja. Tada je organizovano Prvenstvo Južnih Slavena na relaciji Ljubljana — Trst. Od 1937. do 1941. i od 1947. do 1954. održavana je i trka Kroz Hrvatsku i Sloveniju, a od 1955. redovno se održava velika međunarodna trka Kroz Jugoslaviju, na kojoj učestvuju veliki broj državnih reprezentacija iz Evrope i Afrike.

Sutra: TRKA ZA PRAVA I PROCENTE

U TAJVANU

„PACOVSKA“ GODINA

TAJPEJ — U Tajvanu ima 60 miliona pacova koji godišnje pojedu 600 hiljada tona pirinča. Pa ipak, mnogi Tajvanci su se ustručavali da tamane te štetočine zato što vjeruju da bi im to u „godini pacova“ donijelo nesreću.

Kampanja za istrebljenje pacova pokrenuta je u Tajvanu na samom kraju „godine pacova“ i treba, kako je planirano, da se okonča do 20. februara, kada počinje „godina bika“.

U ŠVAJCARSKOJ

RUPE U SIRU — PO MJERI

BERN, — Nauka je, izgleda, probudila nadu ozlojeđenih švajcarskih proizvođača sira da će se „kriza nestalih rupa“ ipak jednom završiti. Radi se, naime, o tome da su karakteristične rupe počele da nestaju alarmantnom brzinom iz sira vrste „Grijer“. Istraživači te pojave označili su pretjeranu higijenu kao uzročnika, jer je uništila bakterije uključene u proces sazrijevanja sira. Udrugaženje švajcarskih proizvođača sira saopštilo je da bi rješenje moglo biti nova, otpornija kultura bakterija, odgajana u švajcarskom Institutu za poljoprivredna istraživanja. Rupe u siru, smatraju poznavaoци, nisu važne samo zbog izgleda, već i zbog gustine sira, njegove boje, ukusa i mirisa, a njihova idealna veličina ne treba mnogo da premašuje veličinu zrna graška. Čak 360 švajcarskih proizvođača sira sada isprobava novu vrstu bakterija, ali kako proces sazrijevanja sira traje do šest mjeseci, moraće još da pričekaju da završna analiza rasprši njihove brige.

MJESEČAR S PUŠKOM

TVIN FOLS — Hodanje u snu moglo je da se tragično završi za Roberta Isagira, studenta koledža Južnog Ajdaha. Za vrijeme spavanja on je ustao, prošetao se sobom, uzeo pušku i ispalio hitac kroz nogu. Šta je poslije radio Isagir ne zna. Tek, probudio se s puškom u ruci i ustanovio šta mu se dogodilo. Prebačen je u lokalnu bolnicu gdje mu je ukazana pomoć, a izgleda da rana nije bila teška jer je pušten kući.

PET DANA I PET NOĆI VESELJA U BRAZILU

Politika smiješna, karneval ozbiljan

● Zašto je Evropa tako tužna, pitaju se u Brazilu koji pet dana i pet noći luduje u ritmu sambe. To nije parada erotike, niti bježanje od stvarnosti — to je potreba čovjeka i zdravi „trans“ jedne nacije

RIO DE ŽANEIRO — Cio Brazil, masa od 130 miliona duša veselo se trese u ritmu afričke sambe, svi igraju, pjevaju: jer, 15. februara počeo je valjda najmasovniji i najduži praznik na svijetu — poznati karneval. Pet dana i pet noći malo će se spavati, nikako raditi, mnogo će se veseliti, mnogo piva, koka-kole i sokova popiti, mnogo poljubaca podijeliti, a bankari kažu — i dosta deviza zaraditi, jer je sve krcato.

Industrijske sale, radnje i kancelarije se zatvaraju a na ulicama i trgovima otvaraju fabrike radosti, ljepote, snova, ululzija. U subotu uveče počeo je „trans nacije“.

To je sigurno najnarodnije veselje na svijetu, najživopisnije, najprirodnije. Iako je počelo da se „kvari“, industrija-lizuje, komercijalizuje, po osnovnom duhu, iznad svega masovnošću i spontanošću, nema sličnog u svijetu. Često je nemoguće razlikovati ko je protagonista a ko, gledalac, jer niko nije pasivan, niko neće samo da gleda zbog već poznate, prijatne, ženske golotinje (a i kako bi se drugačije igralo na 35 stepeni) nekim Evropljanima to liči na paradu erotike, drugima na bježanje od stvarnosti, trećima na vašarsko praznjenje nacije. Ali i nije tako. Karneval je velika kulturna tekovina ovog naroda, dio njegovog načina života, shvatanja, odnosa prema stvarnosti...

Pjesme i igre koje razne škole sambe priređuju nisu bile kakve pjesme i igre, one su i politički aktualne (najmasovnija maska za karneval je ona novog predsjednika (Tamkreda Nevesa), zabavne su, i najmanje vulgarne.

Po opštem priznanju, najbolji je karneval u Rio de Žaneiru gdje je već stiglo iz unutrašnjosti oko pola miliona bolje stojećih domaćih turista. U centru grada je poput stadiona izgrađen ogroman sambodrom sa takode ogromnim betonskim tribinama. Ko na samodromu ne ostane dan i noć nije vidio karneval. Tu se jede, pije, spava, pjeva. Sirotinjska karta je dolar i po, a loše i stolovi i do sto dolara. Tu je elita i sambista i gledalaca. „Druga liga“ je daleko masovnija i ništa ne staje. Ona je na trgovima i ulicama, na čuvenoj Kopakabani, ili u centru u Rio Branco, Karneval je zarazio i ekskluzivne klubove u kojima su pravi „prirodni“ plesači, prema kojima su ovi na ulici korektno obučeni.

Samba je po svom ritmu afrička igra ali je ovdje usavršavana, oplemenjivana tokom pedeset godina, koliko postoji karneval. Računa se da ovdje živi bar četrdeset miliona Afrobrasilaca. Ta mješavina krvi je donijela ljepotu, fantaziju inteligenciju, smisao za vedar život i pitomost koja se rijetko sreće.

Evropa je tako tužna, ozbiljna, zabrinuta — kaže glavni „arhitekta“ ovog karnevala Zoažinjo Trinta. TV-je prava paraliza za čovjeka. „Sve mu daje i sve mu uzima. Nema života bez druženja. Istina, kaže Zoažinjo, i ovdje su neki zabrinuti zbog siromaštva i teško svarljivih ideja Međunarodnog komentarnog fonda. Ja predlažem jedno karnevalsko rješenje: spoljne dugove poverljivo bisierima, uličnim kockarima u Brazilu, a komandu nacije jednom lideru s velikim smislom za harmoniju, sambu, jednom velikom majstoru radosti“.

Jer na kraju, politika je postala smiješna, a karneval je ozbiljna stvar.

Radivoje VUKČEVIĆ

SATIRIKON

LAKAT

- Ko u glavi malo ima, sve popravi laktovima.
- Što ne može mudra glava, za lakat je šafa prava.
- Kad se neki uspjeh klima, učvrsti se laktovima.
- Za glavu se čovjek hvata, lakat otvara sva vrata.
- Neki laktom i bez glave, karijeru sebi — prave.
- Sa laktom je lako znati, karijeru — pogurati.

PROCESAT	BAJNO STABJE SLAGOLA	POVRUNA BELKA PORTIR	FRANCOZ IZVORIC UNJEJIN DALOPON	IVORAC MODER. JAPANA, BIRBORINT	PIČICA RA BOVOP EKLARDA	LJUBAV /mi/ /tor/	KRATICA ZA DŽE-VILKA	ČLANEKONOŠI IZ RSDA GRINJA VETPO	ATINKKA LUKA	SACHIV-LJERA GEOMET-BITERSKA LILILJA	4.1 1. SAHO-GLAENIK	JELAO OD BILBO MIJEVSKOG NEGA	KRZDJA ODUBER-VLJEVJA	DIJ KLOVI UJ KEVA
VERNA JELA OD NEKA								GURKO OVARO-IPATSKI NAROD U LACILU				PATOS ENHA, TARAD		
NIBERO GATE ZE VRAI UK-OSTARJE VOSTLA								POKREĆ-REJERO RIEGO SAJIKLAD POPORSKI BUKNOJIN						
PIJESTO PPREL-VANJA /mi/								ŠIKELJI KAMPONJE LČKA SAKIJE				POKRE KUMPO-LITON TIJAR-DOTIA		
PRITORA DUNATA U JAROB ZEPLOJI								POKREĆE ZAČRNO, KAVIKA-TURKOP					VEZVIA ALP	
NA OVAJ KACIE								POBUDA, POTICAL						

Rješenje iz prošlog broja /vodoravno/: drugarstvo, upadanje, Rea, Petrovaradin, 1, šara, tragikomedija, kl, smokve, ute, Iton, B. MITROVIĆ „Aida“, realitet, „Mail“.

МОСТАР
**Завршен сусрет
феријалаца**

МОСТАР, 17. фебруара — Данас је у Мостару завршено дводневно дружење феријалаца Југославије коме је присуствовало више од 200 чланова из 40 општинских конференција Савеза феријалаца.

Ова манифестација одржана је поводом 40-годишњице осло-

бођења Мостара и сан су изгледи да ће постати традиционална. У току дружења феријалци су посјетили значајне културно-историјске споменике у Мостару и Почитељу, а одржано је и такмичење у стоном тенису, шаху и стрељаштву.

З.П.

ИЗ РАФИНЕРИЈЕ У ПАНЧЕВУ
**Ускоро безоловни
бензин**

НОВИ САД, 17. фебруара (Танјуг) — Замјеник председника Пословодног одбора панчевачке Рафинерије Стеван Страјинич изјавио је да Рафинерија у Панчеву припрема производњу безоловног бензина, све тражевијег горива за моторна возила на Западу. За потрошњу те врсте бензина влада велико интересовање и страних туриста за вријеме боравка у туристичкој сезони у Југославији.

Панчевачка Рафинерија управо је обавила припреме најприје за производњу моторног бензина са само 0,15 процената садржине оловне примјесе, а половином године почеће производњу и чистог безоловног бензина. Сировину за производњу безоловног бензина обезбјеђује фабрика синтетичког каучука у Зрењанину, која се налази у СОУР „Нафтагаса“ као и панчевачка Рафинерија.

БЕОГРАДСКИ
ПОБЈЕДНИК
**КУБАНАЦ
ЕЧЕВАРИЈА**

БЕОГРАД, 17. јануара (Танјуг) — Кубански боксер Рикардо Ечеварија Торез побједник је традиционалне боксерске ревије „Београдски победник“. Ечеварија је финалу убједљиво савладао југословенског потенцијалног репрезентативца Шандора Кришта. Истовремено Ечеварија је проглашен за најуспјешнијег страног боксера на овој боксерској манифестацији. Кикићанин Шандор Кришто добио је пехар као борац поражен од најуспјешнијег такмичара.

Боксер титоградске Будућности Небојша Вуксановић проглашен је за најбољег младог боксера, док је Бидо Ратковић из Будве проглашен за најперспективнијег младог такмичара. Најбољи техничар био је Сакил Рустемов (Битољ), који је у финалу савладао Кубанца Гонзалеса. Најбржу побједу у финалу извојевао је Алф Хунгер из Њемачке Демократске Републике.

**ЗАОШТРАВАЊЕ ГРЧКО-
АМЕРИЧКИХ ОДНОСА
ВОЈНЕ БАЗЕ
ИЗ ГРЧКЕ**

АТИНА, 17. фебруара — Nova концепција грчке националне одбране, по којој ће ускоро оружане снаге земље претежно бити стационарне у граничним областима према Турској, повод је за заоштравање грчко-америчких односа. Реганова администрација оштро се противи и иницијативи грчке владе за денуклеаризацију Европе, као и одлучи да се четири америчке војне базе сепе из Грчке најкасније за три године.

**МЛАДИ ВОЈНИЦИ БИХА-
ПКОГ ГАРНИЗОНА**

**СВЕЧАНА
ОБАВЕЗА**

БИХАЋ, 17. фебруара — Млади војници Бихаћког гарнизона дали су свечану обавезу у присуству родитеља, родбине и пријатеља, као и многобројних грађана града на Уни. Овом свечаном чину присуствовали су и представници друштвено-политичког, културног и јавног живота бихаћке општине. Изведен је и богат културно-забавни програм који су приредили млади Бихаћа и војници одашњег Гарнизона ЈНА.

Д.М.

**САОБРАЋАЈНА
НЕСРЕЋА У ИНДИЈИ**

**ПОГИНУЛО
14 ПУТНИКА**

ЊУ ДЕЛХИ, 17. фебруара (АП) — У саобраћајној несрећи у истој индијској држави Бихар погинуло је 14, а повријеђено око 20 особа. Према саопштењу полиције, до несреће је дошло када се камион са путницима преврнуо покушавајући да претекне један натоварени трактор.

У ТОПЛАНИ
**Квар охладио
радијаторе**

БАЊАЛУКА, 17. фебруара — Због квара на једној од пумпи која топлотну енергију допура до потрошача јуче је у Бањалуци гријање прорадило са два сата закашњења. Умјесто у седам сати ујутро радијатори су се угријали тек у девет, а у неким дијеловима града нису ни цијели дан.

Међутим, радници Топлане су квар отклонили и већ синоћ је према оцјенама Сајта Ејуповића, техничког директора Топлане, гријање требало бити добро у свим дијеловима града.

В.Д.

ПРЕД ЖЕНЕВСКЕ ПРЕГОВОРЕ
**Опет супротни
ставови**

МОСКВА, 17. фебруара — Судели према данашњем коментару московске „Правде“, Сједињене Америчке Државе и Совјетски Савез имаће дијаметрално супротне ставове на женевским преговорима о контроли оружја. Дописник Танјуга јавља да орган КПСС упозорава, поводом одбијања Вашингтона да се повежу разговори о стратешком и ракетном нуклеарном арсеналу средњег димета, да нема одговора о евроракетама и стратешком оружју без споразума о мјерама које ће спријечити милитаризацију космоса.

Совјетска агенција ТАС такође не крије посимизам уочи почетка женевских преговора и тврди да неки Реганови сарадници шире недоказане вијести да Совјетски Савез не сједи скрштених руку када су у питању припреме за звјездани рат.

ГОДИШЊИЦЕ
Јубилеји артиљераца

ТЕТОВО, 17. фебруара (Танјуг) — У Тетову, граду добитнику Велике Плакете ЈНА за 1984. годину за постигнуте успјехе и организацију општенародно одбране, данас је обиљежена 40-годишњица формирања артиљеријске бригаде 42. македонске народноослободилачке дивизије.

И у Скопљу је, данас, обиљежена и 40-годишњица формирања артиљеријске бригаде 48. македонске НО дивизије.

**ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЦРНОЈ
ГОРИ УТРОШЕНО ВИШЕ ОД 605 МИЛИОНА
ДИНАРА**

**Солидарност
смањује невољу**

ТИТОГРАД, 17. фебруара — За отклањање последица од елементарних непогода из средстава солидарности у Црној Гори је прошле године утрошено 605 милиона и 396 хиљада динара. Одлука о коришћењу средстава је доносило Републичко Извршно вијеће, на основу извјештаја комисије за процјену штета — јавља Танјуг.

Према информацији Републичког секретаријата за финансије, за отклањање штета од невремена, поплава пожара и земљотреса општинама је укупно додијељено 208,2 милиона динара. Жељезара „Борис Кидрич“ у Нишвићу за санирање тешке хаварије у чепичани добила је 50 милиона динара. Фонду за обнову и изградњу подручја Црне Горе страдалог у земљотресу је уплаћено 286,8 милиона, док су обавезе према другим републикама и покрајинама износиле 60,3 милиона динара.

Пошто су укупни приходи од средстава солидарности у прошлој години износили 858 милиона то је остало неутрошено око 252 милиона динара.

НА ЦЕТИЊУ

**Сахрањен
Филип Бајковић**

ТИТОГРАД, 17. фебруара — Посмртни остаци народног хероја и члана Савета Федерације Филипа Бајковића испраћени су данас у 12 сати из Титограда за Грађане, код Цетиња, гдје ће бити сахрањени уз највеће почести.

ТВ

ПОНЕДЈЕЉАК, 18. ФЕБРУАРА

ПРВИ ПРОГРАМ

- 8,50 — ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
- 10,30 — Вијести
- 10,35 — ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
- 12,35 — Вијести
- 15,00 — ШКОЛСКИ ПРОГРАМ — реприза
- 17,20 — Преглед програма
- 17,25 — Вијести
- 17,30 — Хрониока Заједнице општина Тузла
- 17,45 — Ивана Брлић-Мажуранић: Приче из давнина — програм за дјецу
- 18,00 — Неважно и важно — програм за дјецу
- 18,15 — То човјека боли — образовни програм
- 18,45 — Програм за младе
- 19,30 — ТВ Дневник 2
- 20,00 — Хенрик Ибсен: ХЕДА ГА-БЛЕР — драма 1 дио
- 21,35 — ЕПП
- 21,40 — Паралеле — спољна политика
- 22,10 — Одабрани тренутак
- 22,15 — ТВ Дневник 3
- 22,35 — Један аутор — један филм
- 22,45 — Преглед програма за уторак

ДРУГИ ПРОГРАМ

- 18,55 — Преглед програма
- 19,00 — Индирект (ЕПП)
- 19,30 — Дневник
- 19,55 — ЕПП
- 20,00 — Знаност и ми — научни програм
- 20,50 — Студио 2
- 21,05 — Фолк-топ — забавно музичка емисија
- 21,30 — ЕПП
- 21,35 — Династија — серијски филм 34/53
- 22,25 — Добре вибрације — куптурни магазин
- 23,10 — Преглед програма за уторак

ДРУГИ ПРОГРАМ — 21,35 сати

ДИНАСТИЈА

Клаудију из болнице поново одводе у кућу Карингтонових. Алексис напушта атеље и одлази да ради код Сесила Колбија, а Џеф Колби покушава, због дјетета, да се помири са Фелон...

Стивен Карингтон се враћа из Лос Анђелеса, не успјевши да наговори Семи Џо да му се врати...

Ово је у најкраћем садржају вечерашње 34. епизоде серије „Династија“, коју је режирао Фил Лекер.

ВРИЈЕМЕ

ИЗВЈЕШТАЈ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА БИХ

ХЛАДНО

ЗА БОСАНСКУ КРАЈИНУ: Преовладаваће облачно и хладно вријеме, у току дана мјестимично се очекује снијег. Највише температуре кретаће се од минус 8 до минус 3.

ЗА БАЊАЛУКУ: Претежно облачно и хладно, а могућ је и слаб снијег. Температура без веће промјене.

ЗА НАРЕДНА ДВА-ТРИ ДАНА: Преовладаваће промјениво облачно и прохладно вријеме. У овом периоду повремено се очекују пролазне падавине — слаб снијег.

ВОДОСТАЈ: Уна — Бихаћ 27 цм, бистра, температура воде 5,6 степени. Уна — Босански Нови 75 цм, бистра, температура воде 2,8 степени. Савна — Сански Мост 147 цм, бистра, температура воде 3,0 степени. Врбас — Бањалука 84 цм, бистар, температура воде 4,0 степени. На свим ријекама водостај у стагнацији.

ДАВИД ШТРЕБАЦ



РЕДАКЦИЈА Улица АВНОЈ-а 93. Телефонска директор и одговорни уредник 34-417. Редакција 37-977, 37-979, дактилографи 34-449. Опгасно у Улци Веселина Маслеше 13, телефон 34-448. Телекс 45-208 УУ ГЛАС, ООУР Новинска дјелатност Бањалука, пролазни рачун број: 10500-833-427 код СДК Бањалука. Претплата за СФРЈ: тромјесечна 1.600 динара, полугодишња 3.200, годишња 6.400, само за „Недјељни Глас“ 1.140 динара годишње. Претплата за иностранство: тромјесечна 3.200 динара, полугодишња 6.400, годишња 12.800, само за „Недјељни Глас“ 2.280 динара годишње. Уплате на девизни рачун број: 10500-620-71000-552 код Привредне банке Сарајево, Основне банке Бањалука. Рјешавањем Републичког комитета за образовање, науку, културу и физичку културу СР БиХ број 02-4153/82. „Глас“ је ослобођен плаћања пореза на промет.

ГЛАС